

Orecons&Audit doo

20-06-2023

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA
ISPOSTAVA TEŠANJ

12. 04. 2023

659/23

Prilog

**“POBJEDA” DD
TEŠANJ**

**REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA
POSLOVNU 2022.GODINU**

SADRŽAJ

Izjava o odgovornosti	2
IZVJEŠTAJ OVLAŠTENOG REVIZORA	3
1. Bilans uspjeha	6
2. Bilans stanja	8
3. Izvještaj o gotovinskim tokovima	10
4. Izvještaj o promjenama u kapitalu	12
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	13
1. Opći podaci	13
2. Izjava o usklađenosti sa MSFI i osnova prezentacije finansijskih izvještaja	20
3. Rezime značajnih računovodstvenih politika	20
4. Prihodi	22
5. Rashodi	24
6. Porez na dobit	31
7. Dugoročna imovina	31
8. Zalihe	36
9. Dugoročna imovina namjenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obus.	37
10. Potraživanja od kupaca	38
11. Potraživanja po finansijskim najmovima	41
12. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	42
13. Ostala imovina i potraživanja uključujući ii razgraničenja	42
14. Kapital	43
15. Dugoročne obaveze	44
16. Kratkoročne obaveze	45
17. Finansijski instrumenti i upravljanje rizicima	52
18. Sudski sporovi i druge potencijalne obaveze	52
19. Događaji nakon datuma	55
20. Analiza finansijskih pokazatelja	56

Izjava o odgovornosti

Uprava je odgovorna da osigura da su finansijski izvještaji **“Pobjeda” d.d. Tešanj**, pripremljeni za 2022. godinu, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji se primjenjuju u Federaciji BiH i važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, da pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Pri izradi finansijskih izvještaja, odgovornosti Uprave obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima; i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Finansijski izvještaji na stranicama 6 do 12 su odobreni i potpisani od strane Uprave.

U ime Uprave

Elvedin Čosatović, direktor

“Pobjeda” d.d. Tešanj

Poslovna zona Bukva 3

74 260 Tešanj

Bosna i Hercegovina



Tešanj: 05.04.2023. godine

ORECONS & AUDIT d.o.o. ZENICA
DRUŠTVO ZA REVIZIJU

Muftije Šemsekadića 14, 72000 Zenica

e-mail: orecons@bih.net.ba

Tran. račun: 134-010-00000937-25 - IKB d.d. Zenica

Tran. račun: 154-300-11000168-26 - ISP d.d. Sarajevo

PODRUŽNICA ZAVIDOVIĆI

Naselje "Gaj" Niz "A", 72 220 Zavidovići

tel./fax: 032 878 569

e-mail: audit@bih.net.ba

Tran. račun: 161-055-00232000-07 – RB. Zavidovići

JIB: 4218121290006; ID PDV 218121290006; Rješenje broj: 043-0-Reg-11-000005, MBS 43-10-0331-10

IZVJEŠTAJ OVLAŠTENOG REVIZORA

Dioničarima i upravi „Pobjeda“ d.d. Tešanj

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja društva „Pobjeda“ d.d. Tešanj (dalje: Društvo), koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2022., izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama kapitala i novčanom toku za godinu završenu na taj dan, te bilješke uz finansijske izvještaje uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prikazuju u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine i njegovu finansijsku uspješnost te njegove novčane tokove za godinu tada završenu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Federaciji BiH.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MrevS-ima). Naše su odgovornosti prema tim standardima detaljno opisane u dijelu pod naslovom *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja* u našem izvještaju. Neovisni smo od Društva u skladu s *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA-in kodeks), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA-inim Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti za našu reviziju godišnjih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije godišnjih finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Odredili smo da nema ključnog revizijskog pitanja za navesti u našem izvještaju.

Ostale informacije u godišnjem izvještaju

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvještaje, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš izvještaj nezavisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o godišnjim finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je izričito navedeno u dijelu našeg izvještaja nezavisnog revizora pod naslovom *Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima*, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

20-06-2023
FINANSIJSKOINFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA ZENICA
ISPOSTAVA TEŠANJ

U vezi s našom revizijom godišnjih finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti je li ostale informacije značajno proturječe godišnjim finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo što za izvijestiti.

Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, za objavljivanje, ako je promjenjivo, za pitanja povezanih s neograničenošću vremena poslovanja i primjenu postavke neograničenosti vremena poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati ili prekinuti poslovanje Društva, ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške, te izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MrevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešna prikazivanja mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajnima ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donesene na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MrevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije te:

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prijevare ili greške, oblikujemo i provodimo revizijske procedure kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prijevare veći je od rizika neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed greške, jer prijevarama može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje interne kontrole;
- Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti interne kontrole Društva;
- Ocjenjujemo primjerenost primijenjenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena te povezanih objava koje je stvorila uprava;
- Zaključujemo o primjerenosti primjene računovodstvene osnove vremenske neograničenosti poslovanja i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu neizvjesnost u sposobnost subjekta da

- nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u ovom revizijskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako ove objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizijskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane s vremenski neograničenim poslovanjem;
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući povezane objave, te uključuju li finansijski izvještaji odnosne transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Komuniciramo s onima koji su zaduženi za nadzor u vezi s, između ostalog, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi, također, dajemo izjavu onima koji su zaduženi za nadzor da smo postupali u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za neovisnost, kao i, tamo gdje je to promjenjivo, o povezanim mjerama zaštite.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za nadzor, određujemo ona koja su od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Ta pitanja opisujemo u našem izvještaju neovisnog revizora, osim ukoliko zakon ili propisi sprječavaju javno objavljivanje tih pitanja ili, kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da ta pitanja ne trebamo komunicirati u našem izvještaju neovisnog revizora, s obzirom da se razumno može očekivati da bi negativne posljedice njihove objave nadmašile dobrobiti javnog interesa.

Partner u reviziji:



Mersiha Fazlić-Sojkić, dipl.oec.
Ovlašteni revizor

U ime i za "Orecons&Audit" d.o.o.
Muftije Šemsekadića 14,
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Nermana Zukić, dipl.oec.

Zenica: 05.04.2023. godine

1. Bilans uspjeha

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

BILANS USPJEHA	01.01. do 31.12.2022.	01.01. do 31.12.2021.
Prihodi iz ugovora s kupcima	24.054.038	24.475.760
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama	0	087.620
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu	943.914	959.231
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu	23.110.124	23.428.909
Ostali prihodi i dobici	148.458	366.600
Dobici od dugoročne nefinansijske imovine	0	0
Dobici od finansijske imovine	0	0
Neto otpuštanja rezervisanja	0	0
Neto dobici od trgovanja derivatima	0	0
Prihodi od prodaje materijala, neto	0	0
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	0	1.164
Prihodi od dividend	0	0
Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	0	0
Finansijski prihodi	6	6
Ostali prihodi i dobici	148.452	365.430
Ukupno prihodi	24.202.496	24.842.360
Poslovni rashodi	23.998.569	22.564.990
Nabavna vrijednost prodate robe	196	2.537
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)	-1.448.195	-220.780
Troškovi sirovina i materijala	11.044.455	9.810.270
Troškovi energije i goriva	1.558.879	1.339.093
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	7.372.933	7.020.814
Amortizacija	3.561.385	2.570.378
Troškovi primljenih usluga	1.447.030	1.583.162
Ostali poslovni rashodi i troškovi	461.886	459.516
Ostali rashodi i gubici	135.442	91.374
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine	9.649	8.490
Gubici od finansijske imovine	0	0
Troškovi rezervisanja, neto	0	0
Neto gubici od trgovanja derivatima	0	0
Rashodi od prodaje materijala, neto	31.839	1.845
Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha	0	0
Umanjenje vrijednosti goodwill-a	0	0
Finansijski rashodi	65.396	78.866
Ostali rashodi i gubici	28.558	0
Ukupno rashodi	24.134.011	22.656.364
Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja	68.485	2.185.996
Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja	0	0
Porez na dobit	8.243	219.809
Tekući porez na dobit	8.243	219.809

Odgođeni porez na dobit	0	0
Efekat smanjenja odgođene porezne imovine	0	0
Efekat povećanja odgođene porezne imovine	0	0
Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza	0	0
Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza	0	0
Dobit iz redovnog poslovanja	60.242	1.966.187
Gubitak iz redovnog poslovanja	0	0
Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja	0	0
Dobit	60.242	1.966.187
Gubitak	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU		
Ostali ukupni rezultat	0	0
Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	0	0
Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	0	0
UKUPNI REZULTAT	60.242	1.966.187
Zarada po dionici		
a) Osnovna zarada po dionici		
b) Razrijeđena zarada po dionici		
Dobit/(gubitak) koja pripada:		
a) Vlasnicima matičnog društva	60.242	1.966.187
b) Vlasnicima manjinskih interesa		
Ukupni rezultat koji pripada:		
a) Vlasnicima matičnog društva	60.242	1.966.187
b) Vlasnicima manjinskih interesa		

Računovodstvene politike i zabilješke u nastavku čine sastavni dio ovih
finansijskih izvještaja

SKRAĆENI BILANS USPJEHA

BILANS USPJEHA	Od 01.01. do 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2021.
Prihodi iz ugovora s kupcima	24.054.038	24.475.760
Poslovni rashodi	23.998.569	22.564.990
Operativna dobit (gubitak)	55.469	1.910.770
Ostali prihodi i dobici	148.458	366.600
Ostali rashodi i gubici	135.442	91.374
Dobit (gubitak) od ostalih prihoda i rashoda	13.016	275.226
Ukupno prihodi	24.202.496	24.842.360
Ukupno rashodi	24.134.011	22.656.364
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja prije oporezivanja	68.485	2.185.996
Porez na dobit	8.243	219.809
Dobit nakon oporezivanja	60.242	1.966.187

2. Bilans stanja

na dan 31.12.2022. godine

Pozicija	01.01. do 31.12.2022.	01.01. do 31.12.2021.
IMOVINA		
Dugoročna imovina	15.619.670	16.250.307
Nekretnine, postrojenja i oprema	15.441.090	16.056.040
Imovina s pravom korištenja	0	0
Ulaganja u investicijske nekretnine	0	0
Nematerijalna imovina	178.580	194.267
Biološka imovina	0	0
Ulaganja u zavisne subjekte	0	0
Ulaganja u pridružene subjekte	0	0
Ulaganja u zajedničke poduhvate	0	0
Goodwill	0	0
Finansijska imovina po fer vrijed.kroz ostali ukupni rezultat	0	0
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	0	0
Potraživanja po finansijskim najmovima	0	0
Ostala imovina i potraživanja	0	0
Odgođena porezna imovina	0	0
Kratkoročna imovina	15.518.288	13.500.866
Zalihe	9.676.305	8.424.860
Dug. imovina namijenjena prodaji i imovina koje se obustavlja	0	0
Ugovorna imovina	0	0
Potraživanja od kupaca	4.606.441	4.524.612
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	0	0
Potraživanja po finansijskim najmovima	500.000	0
Fin. imovina po fer vrijed. kroz izvještaj o dobiti ili gubitku	0	0
Derivatni finansijski instrumenti	0	0
Novac i novčani ekvivalenti	92.964	134.805
Akontacije poreza na dobit	0	0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	642.578	416.589
UKUPNO IMOVINA	31.137.958	29.751.173
VANBILANSNA EVIDENCIJA	665.252	665.252
UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	31.803.210	30.416.425
KAPITAL		
Vlasnički kapital	18.768.600	18.768.600
Dionička premija	0	0
Rezerve	648.401	255.164
Revalorizacione rezerve	0	0
Dobit	2.088.596	2.421.591
Gubitak	0	0
Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva	21.505.597	21.445.355
Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa	0	0
UKUPNO KAPITAL	21.505.597	21.445.355
OBAVEZE		

Dugoročne obaveze	481.802	406.437
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	481.802	406.437
Odgođeni prihod	0	0
Rezervisanja	0	0
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	0	0
Odgođene porezne obaveze	0	0
Kratkoročne obaveze	9.150.559	7.899.381
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	8.396.050	7.088.307
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0
Derivatni finansijski instrumenti	0	0
Odgođeni prihod	0	0
Rezervisanja	0	0
Obaveze za porez na dobit	124.759	219.809
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	629.750	591.265
UKUPNO OBAVEZE	9.632.361	8.305.818
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE	31.137.958	29.751.173
VANBILANSNA EVIDENCIJA	665.252	665.252
UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANB. EVIDENCIJA	31.803.210	30.416.425

Računovodstvene politike i zabilješke u nastavku čine sastavni dio ovih
finansijskih izvještaja

3. Izvještaj o gotovinskim tokovima

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

Pozicija	Oznaka (+)/(-)	Od 01.01. do 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2021.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Prilivi od kupaca	(+)	24.202.116	24.300.548
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima	(-)	-7.155.283	-6.884.466
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti	(-)	-16.904.158	-16.012.078
Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti	(-)	-712.503	-704.500
Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit	(-)	-219.809	-116.510
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	(+)	512.866	651.744
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(-)	-310	0
Neto gotovinski tok koji je generisan u poslovnim aktivnostima	(+) (-)	-277.081	1.234.738
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	(-)	-3.382.409	-2.646.265
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	(+)	328	8.190
Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina	(-)		
Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina	(+)		
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine	(-)		
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine	(+)		
Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine	(-)		
Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine	(+)		
Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji	(+)		
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(-)		
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(+)		
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(-)		
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(+)		
Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku	(-)		
Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	(+)		
Primljena kamata i prihod od finansijskog najma	(+)		
Naplaćena potraživanja od finansijskog najma	(+)		
Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma	(+)		
Kupovina udjela u zavisnim društvima	(-)		
Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima	(+)		
Kupovina udjela u pridruženim društvima	(-)		
Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima	(+)		
Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima	(-)		
Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	(+)		
Primljene dividend	(+)		
Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	(+)		
Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	(-)		
Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti	(+)	2.636.729	2.654.455
Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti	(-)		
Neto gotovinski tok koji je generisan u ulagačkim aktivnostima	(+) (-)	-745.352	16.380
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital	(+)		
Sticanje vlastitih dionica	(-)		
Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	(+)		
Isplaćene dividend	(-)	0	-21.316

Prilivi od uzetih kredita	(+)	17.834.610	20.856.643
Otplata glavnice uzetih kredita	(-)	-16.793.261	-21.912.165
Otplata kamate po uzetim kreditima	(-)	-60.757	-79.715
Otplata glavnice po najmovima	(-)		
Otplata kamate po najmovima	(-)		
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	(+)		
Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	(-)		
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)		
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)		
Neto gotovinski tok koji je generisan u finansijskim aktivnostima	(+) (-)	980.592	-1.156.553
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)	(+) (-)	-41.841	94.565
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	134.805	40.240
EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)		
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	(+) (-)	92.964	134.805

Računovodstvene politike i zabilješke u nastavku čine sastavni dio ovih
finansijskih izvještaja

4. Izvještaj o promjenama u kapitalu
za period koji završava na dan 31.12.2022. godine

Vrsta promjene u kapitalu	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA			
	Osnovni kapital	Rezerve	Akumulir. Dobit	Ukupno
1. Stanje na dan 31.12.2020. godine	18.768.600		710.568	19.479.168
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika				
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8				
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020., tj. 01.01.2021.	18.768.600		710.568	19.479.168
5. Dobit/(gubitak) za period			1.966.187	1.966.187
6. Ostali ukupni rezultat za period				
7. Ukupni rezultat (5+6)			1.966.187	1.966.187
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala				
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala				
10. Objavljene dividende				
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka		255.164	-255.164	0
12. Ostale promjene				
13. Stanje na dan 31.12.2021. godine	18.768.600	255.164	2.421.591	21.445.355
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika				
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8				
16. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2021., tj. 01.01.2022.	18.768.600	255.164	2.421.591	21.445.355
17. Dobit/(gubitak) za godinu			60.242	60.242
18. Ostali ukupni rezultat za godinu				
19. Ukupni rezultat (17+18)			60.242	60.242
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala				
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala				
22. Objavljene dividende				
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka		393.237	-393.237	0
24. Ostale promjene				
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine	18.768.600	648.401	2.088.596	21.505.597

Računovodstvene politike i zabilješke u nastavku čine sastavni dio ovih
finansijskih izvještaja

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**1. Opći podaci**

Naziv Društva:	Fabrika pumpi i prečistača „Pobjeda“ d.d. Tešanj
Skraćeni naziv:	„Pobjeda“ d.d. Tešanj
Sjedište:	Poslovna zona Bukva 3, 74.260 Tešanj
Oblik organizovanja:	Dioničko društvo
Oblik vlasništva:	Privatno (100%)
Lice koje zastupa Društvo:	Elvedin Čosatović, direktor
Djelatnost Društva:	Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
Šifra djelatnosti:	
- prema KD BiH 2010	28.13
- prema KD	29.120
Identifikacioni broj:	4218083000007
PDV identifikacioni broj:	218083000007
Matični broj subjekta:	43-02-0018-09(stari broj 1-6478)
Transakcijski računi:	
- Intesa Sanpaolo Bank dd	1542602007491034
- UniCredit Banka dd	3385502200040016
- Sparkasse Banka dd	1990460003000113
- Ziraat Bank dd	1861441200340517

Opšte akte Društva čine:

- Statut
- Pravilnik o radnim odnosima
- Poslovni plan poslovne godine
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama i drugim primanjima radnika
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o načinu zbrinjavanja otpada
- Pravilnik o finansijskom poslovanju
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o načinu formiranja cijena i cjenovnici
- Pravilnik o računovodstvu
- Odluka o računovodstvenim politikama

1.1. Osnivanje i promjene u registraciji

Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj U/I-1445/03 od 03.11.2003.godine, izvršen je upis uskladjivanja statuta sa Zakonom o privrednim društvima, a nakon izvršene privatizacije i promjena lica ovlaštenih za zastupanje Društva.

Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici broj U/I-1093/04 od 27.07.2004.godine, izvršen je upis smanjenja osnovnog kapitala.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-06-002318 od 21.12.2006.godine, izvršen je upis povećanja osnovnog kapitala.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-001220 od 02.10.2009.godine upisane su promjene: uskladjivanje djelatnosti, smanjenje broja lica ovlaštenih za zastupanje Društva, promjene položaja lica ovlaštenih za zastupanje Društva i promjena obima ovlaštenja lica ovlaštenih za zastupanje Društva.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-09-00724 od 04.11.2009.godine, izvršen je upis proširenja djelatnosti, promjena lica ovlaštenih za zastupanje, promjena položaja lica ovlaštenih za zastupanje, promjena obima ovlaštenja lica ovlaštenih za zastupanje i osnivanje podružnice „Livnica“ Turbe.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-09-001126 od 04.12.2009.godine, izvršena je ispravka Rješenja Općinskog suda u Zenici br.043-0-Reg-09-00724 od 04.11.2009.godine.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-11-000865 od 27.07.2011.godine, izvršen je upis uskladjivanja djelatnosti Društva.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-11-000957 od 05.09.2011.godine, izvršen je upis osnivanja podružnice „Špedicija“ Kraševo.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-11-001309 od 20.12.2011.godine, izvršena je promjena lica ovlaštenih za zastupanje i promjena adrese za rukovodioca službe za nabavke.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-15-000601 od 18.06.2015.godine, izvršen je upis promjena podataka o broju i datumu Odluke za zamjenika direktora.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-15-000947 od 26.10.2015.godine, izvršen je upis uskladjivanja podataka za direktora Društva i promjena lica ovlaštenog za zastupanje podružnice „Livnica“ Turbe.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-16-000354 od 12.04.2016.godine, izvršen je upis promjene direktora, ukidanje funkcije izvršnog direktora marketinga i prodaje, promjena naziva funkcije ostalih izvršnih direktora, promjena izvršnih direktora, promjena zamjenika direktora, promjena ovlaštenja za zastupanje direktora i izvršnih direktora i promjena podataka za lica ovlaštena za zastupanje.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-16-000544 od 06.06.2016.godine, izvršena je upis slijedećih promjena – smanjenje broja lica ovlaštenih za zastupanje Društva i promjena obima ovlaštenja licima ovlaštenim za zastupanje „Livnica“ Turbe, te uskladjivanje podataka i promjena obima ovlaštenja lica ovlaštenog za zastupanje podružnice „Špedicija“ Kraševo.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-16-000724 od 28.07.2016.godine, izvršen je upis promjene obima ovlaštenja licima za zastupanje Društva.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-16-000995 od 18.10.2016.godine, izvršen je upis promjene-brisanje podružnice „Špedicija“ Kraševo.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-17-000620 od 13.06.2017.godine, izvršena je upis promjena-promjena izvršnog direktora za tehničke poslove i zamjenika direktora, uskladjivanje podataka za izvršnog direktora za ekonomska pitanja i opšte poslove.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-17-000817 od 07.08.2017.godine, izvršen je upis promjene lica ovlaštenog za zastupanje podružnice „Livnica“ Turbe.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-18-000293 od 15.03.2018.godine, izvršena je upis promjena-promjena podataka za direktora Društva, promjena izvršnog direktora za ekonomska pitanja i opšte poslove i promjena rukovodioca podružnice Pobjeda dd Tešanj, podružnica „Livnica“ Turbe.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-18-001091 od 15.10.2018.godine, izvršen je upis promjene direktora i smanjenje broja izvršnih direktora Društva.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-19-000662 od 18.06.2019.godine, izvršen je upis promjena-uskladjivanje adrese sjedišta Društva, promjena naziva funkcije izvršnog direktora za tehničke poslove, promjena obima ovlaštenja direktora i izvršnog direktora.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-20-000447 od 19.05.2020.godine, izvršen je upis promjene direktora društva i povećanje broja lica ovlaštenih za zastupanje.

Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-22-000305 od 23.03.2022.godine, izvršen je upis promjene rukovodioca podružnice Livnica Turbe, pa je subjekat upisa nakon izvršene promjene sa podacima: sa dužnosti rukovodioca podružnice razrješen je Jašarević Emir Odlukom uprave o razrješenju broj:568/22 od 11.03.2022.godine, a za novog rukovodioca podružnice imenovan je Zahirović Senad Odlukom uprave društva o imenovanju i ovlaštenjima broj: 569/22 od 11.03.2022.godine.

1.2. Rješenja o upisu u registar emitenata kod Komisije za VP

Društvo je u registar društava kod Komisije za vrijednosne papire FBiH upisano dana 02.10.2003.godine po Rješenju broj 03-19-550/03.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03-19-355/04 od 22.06.2004.godine Društvu je odobreno smanjenje osnovnog kapitala, nakon čega je u registar društava upisano sa slijedećim podacima:

- Broj rješenja: 03-19-355/04
- Registarski broj emitenta: 01-613-1670
- Osnovni kapital: 17.863.400,00 KM
- Broj izdatih dionica: 446.585
- Nominalna vrijednost dionice: 40,00 KM po dionici

Dana 14.12.2006.godine Komisija za vrijednosne papire donosi rješenje o odobravanju upisa povećanja osnovnog kapitala za 905.200 KM emisijom dionica putem zatvorene prodaje, nakon čega je Društvo kod Komisije upisano sa slijedećim podacima:

- Broj rješenja: 03/1-19-664/06
- Registarski broj emitenta: 01-613-2875
- Osnovni kapital: 18.768.600 KM
- Broj izdatih dionica: 469.215 redovne (obične) dionice
- Nominalna vrijednost dionice 40,00 KM po jednoj dionici

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/2-19-10/12 od 23.02.2012.godine u registar društava upisana je promjena članova nadzornog odbora.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-19-136/15 od 02.07.2015.godine u registar društava upisana je promjena članova nadzornog odbora.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/2-19-156/16 od 28.04.2016.godine u registar društava upisana je promjena članova nadzornog odbora.

Obavještenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-49-1386/17 od 04.07.2017. godine u registar društava upisano je brisanje Kasim Kotorić sa mjesta izvršnog direktora, a Armin Čostović je upisan na mjesto izvršnog direktora.

Obavještenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-49-836/18 od 25.04.2018. godine u registar društava upisano je brisanje Ermine Salkičević-Dizdarević sa mjesta izvršnog direktora, a Almin Suljić je upisan na mjesto izvršnog direktora pod registarskim brojem upisa:01-613-6118.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/2-19-177/18 od 12.07.2018.godine u registar društava upisana je promjena člana nadzornog odbora, brisan je član nadzornog odbora Mešić Danijar, a umjesto istog je imenovan Kasim Kotorić.

Obavještenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/2-49-2003/18 od 19.10.2018. godine u registar društava upisana je promjena direktora društva i to: umjesto Elvira Turkića upisan je Almin Suljić direktor društva pod registarskim brojem upisa:01-613-6255.

Obavještenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/2-49-898/19 od 01.07.2019. godine u registar društava upisana je promjena, odnosno uskladjivanje adrese društva, tako da nova adresa glasi: Poslovna zona Bukva 3, 74260 Tešanj.

Komisiji za vrijednosne papire blagovremeno je podnesena prijava za upis novih članova NO, koji su imenovani 2020.godine na 18 redovnoj Skupštini dioničara, te upis direktora Čosatović Elvedina i izvršnog direktora Smajić Himze. Rješenje (Obavještenje) još uvijek nije doneseno, čeka se izbor novog sastava Komisije za VP, a do tada Komisija neće rješavati po zahtjevima komitenata.

Obavještenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/2-49-630/20 od 27.10.2021. godine u registar društava upisana je promjena direktora društva i to: umjesto Almina Suljića upisan je Elvedin Čosatović direktor društva. Takođe, upisan je Himzo Smajić izvršni direktor društva. Registarski broj promjene upisa:01-613-6668.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-19-95/20 od 22.12.2021.godine, odbijen kao neosnovan zahtjev emitenta Pobjeda dd Tešanj, za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata u sastavu: Kasim Kotorić, Hajrudin Ahmetlić i Muharem Ahmetlić. Navedenim rješenjem, naloženo je emitentu da u roku 30 dana od dana donošenja navedenog rješenja, u skladu sa članom 232.stav 1. tačka a, stav 4. i stav 5. Zakona o privrednim društvima, sazove i održi skupštinu društva, te izvrši izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-19-21/22 od 17.02.2022.godine, u registar emitenta upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Pobjeda dd Tešanj, u sastavu: Kasim Kotorić, Hajrudin Ahmetlić i Muharem Ahmetlić, a s obzirom da je emitent Pobjeda dd Tešanj ispoštovala nalog Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-19-95/20 od 22.12.2021.godine, da u roku 30 dana od dana donošenja navedenog rješenja, u skladu sa članom 232.stav 1. tačka a, stav 4. i stav 5. Zakona o privrednim društvima, sazove i održi skupštinu društva, te izvrši izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-19-165/22 od 21.07.2022.godine, u registar emitenta upisuje se promjena člana nadzornog odbora emitenta Pobjeda dd Tešanj, Fabrika pumpi i prečištača, i to: Ahmed Ahmetlić umjesto Hajrudin Ahmetlić.

1.3. Zaposleni

Društvo je na dan 31.12.2022. godine imalo 297 radnika (na dan 31.12.2021.godine 318 radnika). Kretanje broja radnika u revidiranom periodu prikazano je u narednoj tabeli:

Period	Radnici na početku mjeseca	Došlo u društvo u toku mjeseca	Otišlo iz društva u toku mjeseca	Ukupno na kraju mjeseca
Januar 2022.	318	1	4	315
Februar 2022.	315	8	6	317
Mart 2022.	317	3	9	311
April 2022.	311	3	7	307
Maj 2022.	307	10	8	309
Juni 2022.	309	11	7	313
Juli 2022.	313	5	11	307
August 2022.	307	13	10	310
Septembar 2022.	310	6	7	309
Oktobar 2022.	309	8	5	312
Novembar 2022.	312	5	8	309
Decembar 2022.	309	2	14	297
	318	75	96	297

Fluktuacija radnika, kao i prethodnih godina, vrlo je izražena.

Starosna, kvalifikaciona i radna struktura na dan 31.12.2022.godine je data u narednoj tabeli:

Starosna struktura			Radna struktura			Kvalifikaciona struktura		
Godine starosti	Broj radnika	%	Radni staž	Broj radnika	%	Kvalifikacije radnika	Broj radnika	%
do 25 godina	42	14%	do 5 godina	117	39%	MR		0%
od 26-35 godina	64	22%	od 05-10	51	17%	VSS	32	11%
od 36-45 godina	71	24%	od 11-15	27	9%	VŠS	6	2%
od 46-55 godina	61	21%	od 16-20	22	7%	SSS	66	22%
55 godina i više	59	20%	od 21-25	13	4%	VKV	2	1%
			od 26-30	14	5%	KV	147	49%
			od 31-40	53	18%	NK	44	15%
Ukupno	297	100%		297	100%		297	100%

1.4. Kriteriji razvrstavanja

Društvo je u Finansijskim izvještajima za 2022. godinu iskazalo sljedeće vrijednosti:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. ukupan prihod za 2022. godinu | 24.202.496 | KM |
| 2. prosječna vrijednost poslovne imovine (aktiva) | 30.444.566 | KM |
| 3. prosječan broj zaposlenih | 310 | zaposlenih |

Na bazi iskazanih podataka, a u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH („Sl. novine F BiH“, broj 15/21) Društvo se razvrstava u grupu velikih pravnih lica.

1.5. Organi Društva

Odlukom Skupštine broj 1344/16 od 30.03.2016.g. Nadzorni odbor imenovan je u sastavu :

- Mešić Danijar, predsjednik
- Ahmetlić Hajrudin, član;
- Junuzović Paša, član.

Odlukom Skupštine dioničara broj 1175/18 od 20.06.2018.godine, Mešić Danijar razrješen je sa dužnosti Člana Nadzornog odbora (na lični zahtjev), a za novog člana Nadzornog odbora imenovan je Kotorić Kasim Odlukom Skupštine dioničara broj 1176/18 od 20.06.2018. godine, pa je Nadzorni odbor u slijedećem u sastavu :

- Kotorić Kasim, predsjednik
- Ahmetlić Hajrudin, član;
- Junuzović Paša, član.

Odlukom Skupštine dioničara broj 892/20 od 27.06.2020.g., Nadzorni odbor iz petog saziva je razrješen dužnosti zbog isteka mandata, a Nadzorni odbora u šestom sazivu imenovan je Odlukom Skupštine dioničara broj 893/20 od 27.06.2020.g. u slijedećem sastavu :

- Kotorić Kasim, predsjednik
- Ahmetlić Hajrudin, član;
- Ahmetlić Muharem, član.

Nadzorni odbor u sedmom sazivu imenovan je Odlukom druge vanredne Skupštine dioničara broj 159/22 od 20.01.2022.g., koju je neposredno sazvala grupa dioničara postupajući po rješenju Komisije za vrijednosne papire broj: 03/1-19-95/20 od 22.12.2021.g., u sastavu :

- Kotorić Kasim, predsjednik
- Ahmetlić Hajrudin, član;
- Ahmetlić Muharem, član.

Odlukom dvadesete redovne Skupštine dioničara broj: 1097/22 od 25.06.2022.godine, sa dužnosti u Nadzornom odboru (na njegov lični zahtjev) razrješen je: Ahmetlić Hajrudin, a umjesto njega Odlukom Skupštine dioničara broj: 1098/22 od 25.06.2022.godine za novog člana Nadzornog odbora je imenovan Ahmetlić Ahmed, tako da je Nadzorni odbor u slijedećem sastavu :

- Kotorić Kasim, predsjednik
- Ahmetlić Muharem, član;
- Ahmetlić Ahmed, član.

Do usvajanja izvještaja o obavljenoj reviziji poslovanja Pobjeda dd za 2020.godinu, na 19 redovnoj sjednici Skupštine dioničara održanoj dana 26.06.2021.godine, Odbor za reviziju sačinjavavali su slijedeći članovi:

- Damir Pridjević, predsjednik;
- Ahmed Halilović, član;
- Pemba Pantelejić, član.

Odlukom Skupštine dioničara broj 947/21 od 26.06.2021.godine, imenovan je odbor za reviziju na mandat revizije poslovanja 2021-2024 godina, a sačinjavaju ga slijedeći članovi:

- Mujkanović Sabina, predsjednik
- Korajlić Sadina, član;
- Vrabac Muhamed, član.

U izvještajnom periodu održane dvije Skupštine dioničara, i to:

- druga vanredna Skupština dioničara koja je održana 20.01.2022.godine, a koju je sazvala grupa dioničara po nalogu Komisije za vrijednosne papire
- dvadeseta redovna Skupština dioničara koja je održana 25.06.2022.godine.

U izvještajnom periodu održano deset sjednica Nadzornog odbora, i to:

- konstituirajuća sjednica
- osam redovnih sjednica
- jedna vanredna sjednica

Odlukom Nadzornog odbora broj 683/20 od 12.05.2020.godine, za novog direktora je imenovan Elvedin Čosatović (umjesto Suljić Almina koji je razriješen sa dužnosti direktora) sa početkom mandata od 13.05.2020.godine.

Odlukom Nadzornog odbora broj 686/20 od 12.05.2020.godine, za drugog izvršnog direktora je imenovan Himzo Smajić (povećan broj izvršnih direktora, odnosno popunjena je upražnjena funkcija drugog izvršnog direktora), kojem mandat teče od 13.05.2020.godine.

Odlukom Nadzornog odbora broj 687/20 od 12.05.2020.godine, produžen je mandat izvršnom direktoru Čostović Arminu (nakon isteka mandata 01.04.2020.godine) na dodatni period do 13.05.2024.godine, radi uskladjivanja sa mandatom direktora Čosatović Elvedina.

Uprava i lica ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu:

- Čosatović Elvedin, direktor
- Čostović Armin, izvršni direktor i zamjenik direktora
- Himzo Smajić, izvršni direktor

Lica ovlaštena za zastupanje imaju ograničenja ovlaštenja upisana Rješenjem općinskog suda Zenica broj 043-0-Reg-20-000447 od 19.05.2020.godine.

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice „Livnica“ Turbe:

- Zahirović Senad, rukovodilac podružnice i lice ovlaštena za zastupanje Podružnice u svim poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog poslovanja, uz ograničenja upisana Rješenjem općinskog suda Zenica broj 043-0-Reg-22-000305 od 23.03.2022.godine.

1.6. Struktura vlasništva

Vlasnici sa više od 4 % vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa:

- Hifa Petrol d.o.o., broj dionica 80.642 (17,187 %)
- Ahmetlić Ahmed, broj dionica 54.730 (11,664 %)
- Ahmetlić Muharem, broj dionica 47.943 (10,218 %)
- Arnautović Nadina, broj dionica 47.330 (10,088 %)
- Kotorić Kasim, broj dionica 32.460 (6,918 %)
- Junuzović Paša, broj dionica 31.506 (6,715 %)
- Bejdakić Kasim, broj dionica 31.026 (6,612 %)
- Salkičević Ismir, broj dionica 22.620 (4,821 %)

Ukupno 8 najvećih dioničara

broj dionica 348.257 (74,223 %)

-Ostali sitni dioničari (538)

broj dionica 120.958 (25,777 %)

Ukupan broj dioničara (546)

Ukupan broj dionica 469.215/nominalna 40 KM

1.7. Eksterne kontrole u promatranom periodu

U toku 2022. godine Društvo je kontrolisano od strane UIO BiH:

- Predmet kontrole: kontrola PDV-a po prijavi za kontrolisani period 01.10.2018.godine do 31.12.2021.godine, o čemu je sačinjen Zapisnik o kontroli broj: 04/4-1/IV-17-1-UP-I-1-022-1/22 od 02.03.2022.godine. U postupku kontrole utvrđene su dodatne obaveze u iznosu od 561 KM.

2. Izjava o usklađenosti sa MSFI i osnova prezentacije finansijskih izvještaja

Izjava o usklađenosti sa MSFI

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 15/21 dana 24. februara 2021. godine. Ovaj Zakon zahtjeva da se finansijski izvještaji pripremaju u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Ovi standardi i tumačenja primjenjuju se u FBiH pri izradi finansijskih izvještaja koji se odnose na razdoblja koja počinju od 01.01.2010.godine. Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 81/21 od 11.10.2021. godine.

Osnove za pripremu finansijskih izvještaja

Društvo vodi svoju knjigovodstvenu evidenciju i sastavlja računovodstvene iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji se primjenjuju u FBiH. Finansijski izvještaji prezentirani su u valuti Bosne i Hercegovine, Konvertibilna marka (KM). Konvertibilna marka (KM) je fiksno vezana za Euro (1 EUR = 1,95583 KM).

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu s načelom neograničenosti vremena poslovanja.

Prezentirani finansijski izvještaji su nekonsolidirani izvještaji Društva.

Finansijski izvještaji su sastavljeni po načelu historijskog troška. Historijski trošak se općenito zasniva na fer vrijednosti naknade date u zamjenu za imovinu.

3. Rezime značajnih računovodstvenih politika

3.1. Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje su vrednovani po fer vrijednosti naknade za prodatu robu i pružene usluge, koja je primijenjena u izvještajnom periodu ili koja se realno očekuje. Prihodi uključuju samo one ekonomske koristi koje Društvo primi ili potražuje za vlastiti račun isključujući poreze naplaćene za račun trećih strana.

Kada je izvjesnost naplate potraživanja od kupaca umanjena, ispravka vrijednosti potraživanja tereti ostale rashode.

Dobici od prodaje stalnih sredstava utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti stalnog sredstva.

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

3.2. Priznavanje rashoda

Svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su na principu sučeljavanja prihoda i rashoda.

3.3. Nematerijalna i materijalna stalna sredstva

Nematerijalna imovina početno se iskazuje i vrednuje po trošku nabavke. Troškovi nabave sadrže troškove kupovine i troškove potrebnog prilagođavanja dugotrajne nematerijalne imovine.

Nematerijalna imovina kao imovina s ograničenim korisnim vijekom trajanja naknadno se mjeri metodom troška, odnosno iskazuje se po trošku nabavke umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja.

Trošak nematerijalnog sredstva s određenim vijekom upotrebe amortizira se tokom vijeka upotrebe sredstva.

Materijalna stalna sredstva vode se po historijskom trošku umanjenom za amortizaciju i druga usklađivanja vrijednosti. Amortizacija materijalnih stalnih sredstava obračunava se po linearnoj metodi. Za utvrđeni vijek trajanja sredstava korištene su amortizacione stope koje nisu veće od maksimalno porezno dopustivih prema Zakonu o porezu na dobit.

3.4. Zalihe

Nabavku materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara Društvo vrši prema iskazanim potrebama, knjiži ih direktno na troškove.

Trošak sitnog inventara utvrđuje se potpunom 100 %-tnom metodom.

3.5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i ekvivalenti gotovine obuhvataju novčana sredstva u blagajni, depozite na žiro računu, depozite kod drugih banaka.

Depoziti po viđenju u KM predstavljaju salda žiro računa pravnog lica koja su na transakcijskim računima kod banaka.

3.6. Potraživanja i obaveze

Pod potraživanjima i obavezama Društva podrazumijevaju se potraživanja i obaveze proizašli iz prošlih događaja za čiju naplatu i plaćanje se očekuje priliv i odliv resursa koji utjelovljuje ekonomske koristi (potraživanja od kupaca, državnih i drugih institucija i fizičkih lica, te obaveze prema bankama, dobavljačima, državnim institucijama, zaposlenicima i drugim licima).

3.7. Rezervisanja

Na teret obračunskog razdoblja uračunavaju se i troškovi za koje ne postoje odgovarajuće knjigovodstvene isprave da bi se mogli priznati kao obaveza, a za koje se sa sigurnošću može utvrditi da se odnose na tekuće obračunsko razdoblje. Kada se pribave dokumenti za priznavanje obaveza ukidaju se vremenska razgraničenja u korist računa obaveza.

Prihodi koji nemaju uslove za priznavanje u tekućem obračunskom razdoblju odgađaju se preko vremenskih razgraničenja za buduća razdoblja.

U korist vremenskih razgraničenja evidentiraju se i naplaćeni prihodi koji se odnose na buduća razdoblja, a za koje nije bilo iskazano potraživanje u poslovnim knjigama.

4. Prihodi

4.1. Prihodi iz ugovora sa kupcima

	2022.	2021.
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama	0	87.620
Prihodi od prodaje robe	0	0
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	0	87.620
Prihodi od pruženih usluga	0	0
Prihodi iz ugovora sa nep. stranama na domaćem tržištu	943.914	959.231
Prihodi od prodaje robe	1.536	1.862
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	942.378	957.369
Prihodi od pruženih usluga	0	0
Prihodi iz ugovora sa nep. stranama na inostranom tržištu	23.110.124	23.428.909
Prihodi od prodaje robe	0	0
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	23.110.124	23.428.909
Prihodi od pruženih usluga	0	0
Ukupno:	24.054.038	24.475.760

Poslovni prihodi bilježe smanjenje od 421.722 KM ili za 2 %, pri čemu su smanjenje zabilježile sve kategorije prihoda od prodaje i roba i gotovih proizvoda na domaćem i na ino tržištu :

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina	Index
Poslovni prihodi na domaćem trž.-povezane strane	0	87.620	-
Poslovni prihodi na domaćem trž.-nepovezane strane	943.914	959.231	98
Poslovni prihodi po osnovu izvoza	23.110.124	23.428.909	99
UKUPNO	24.054.038	24.475.760	98

Prihodi od prodaje robe u iznosu od 1.536 KM realizovani su po osnovu:

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina	Index
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.536	1.862	82
Prihodi od prodaje robe na ino tržištu	0	0	-
Ukupno:	1.536	1.862	82

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda u iznosu od 24.052.502 KM realizovani su po osnovu:

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina	Index
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	0	3.600	-
Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu	454.796	458.844	99
Prihodi od prodaje poluproizvoda	7.337	0	-
Prihodi od prodaje uljnih pumpi na domaćem tržištu	17.906	38.468	47
Prihodi od prodaje vodenih pumpi na domaćem trž.	36.542	102.985	35
Prihodi od prodaje -ostalo PT- domaće tržište	425.797	352.580	121
Prihodi od usluga mašinske obrade na domaćem trž.	0	892	-
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	942.378	957.369	98
Prihodi od prodaje proiz. na ino tr.(prva ugradnja)	5.555.647	4.884.704	114
Prihodi od prodaje poluproizvoda	46.757	626.877	7
Prihodi od prodaje uljnih pumpi na ino tržištu	11.115.386	12.005.212	93
Prihodi od prodaje vodenih pumpi na ino tržištu	3.823.415	3.897.584	98
Prihodi od prodaje -ostalo PT- ino tržište	2.363.516	2.014.532	117
Prihodi od usluga ugradnju -GPM i drugi	202.718	0	-
Prihodi od usluga mašinske obrade na ino tržištu	2.685	0	-
Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	23.110.124	23.428.909	99
Ukupno:	24.052.502	24.386.278	99

4.2. Ostali prihodi i dobici

	2022.	2021.
Dobici od dugoročne nefinansijske imovine	0	0
Dobici od finansijske imovine	0	0
Neto otpuštanja rezervisanja	0	0
Neto dobici od trgovanja derivatima	0	0
Prihodi od prodaje materijala, neto	0	1.164
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	0	0
Prihodi od dividend	0	0
Udio u dobiti pr. društva i zajed. primjenom metode udjela	0	0
Finansijski prihodi	6	6
Ostali prihodi i dobici	148.452	365.430
Ukupno:	148.458	366.600

4.2.1. Prihodi od prodaje materijala

	2022.	2021.
Prihodi od prodaje sirovina i materijala	0	0
Ukupno:	0	0

Prihodi od prodaje materijala evidentirani su u bruto bilansu u iznosu od 10.591 KM. U bilansu uspjeha prihodi od prodaje materijala prezentovani su po neto principu odnosno kao odbitna stavka iskazanih rashoda od prodaje materijala (od 42.430 KM).

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
Rashodi od prodaje materijala iz bruto bilansa	42.430	68.543
Prihodi od prodaje materijala iz bruto bilansa	10.591	66.698
Neto iznos prodaje materijala-rashodi od prodaje materijala	31.839	1.845

4.2.1. Finansijski prihodi

	2022.	2021.
Prihodi od kamata	6	6
Neto pozitivne kursne razlike	0	0
Ostali finansijski prihodi	0	0
Ukupno:	6	6

Pozitivne kursne razlike evidentirane su u bruto bilansu u iznosu od 796 KM. U bilansu uspjeha kursne razlike prezentovane su po neto principu odnosno kao odbitna stavka iskazanih negativnih kursnih razlika (od 3.377 KM).

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
Negativne kursne razlike iz bruto bilansa	3.377	6.250
Pozitivne kursne razlike iz bruto bilansa	796	0
Neto iznos kursnih razlika-negativne kursne razlike od	2.581	6.250

Kursne razlike obračunavaju se u momentu plaćanja obaveza odnosno naplate potraživanja izraženih u stranoj valuti, kao i po osnovu preračunavanja na srednji kurs sredstava sredstava, potraživanja i obaveza na dan bilansiranja, u skladu sa MRS-om 21-Efekti promjena kurseva stranih valuta.

4.2.2. Ostali prihodi i dobici

	2022.	2021.
Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.	16.222	359.815
Prihodi od najma	0	0
Prihodi od donacija	12.797	0
Prihodi od namjenskih izvora finansiranja	0	0
Ostali prihodi (<i>grupe 65</i>)	0	0
Naplaćena ranije otpisana potraživanja	0	0
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i sl. (<i>grupe 67</i>)	119.433	5.615
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika	0	0
Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda	0	0
Ukupno:	148.452	365.430

Prihodi u iznosu od 16.222 KM, odnose se na poticaje za zapošljavanje.

Prihodi u iznosu od 12.797 KM, odnose se na prihode po osnovu zakupa:

- zakup poslovnog prostora koji se nalazi u objektu restorana društvene ishrane, na adresi Poslovna zona Bukva 3 Tešanj. Mjesečna zakupnina iznosi (fiksni dio 500 KM neto) i (varijabilni dio električna energija, voda i kanalizacija). Varijabilni dio zakupnine zakupodavac utvrđuje svakog mjeseca na osnovu podataka o stvarnim režijskim troškovima.
- zakup caffè aparata-mjesečni neto iznos 239,33 KM
- zakup parking prostora-mjesečni neto iznos 300,00 KM

Otpis obaveza od 119.433 KM, odnosi se na otpis po Odluci broj:197/23 o načinu knjiženja po prijedlozima inventurnih komisija za 2022.godinu:

- Savelli doo u iznosu od 72.952 KM (partner nije isporučio sve što je i ugovoreno, otišao u stečaj, nastupili rokovi zastare)
- SAS-technik GmbH u iznosu od 27.382 KM
- Vanjskotrgovinska komora BiH-period 2017.godina u iznosu od 11.509 KM
- PDV na manjkove u iznosu od 316 KM
- Nefakturisana roba iz 2013.godine u iznosu od 310 KM
- Ridjić Nezir-nefakturisana roba u iznosu od 50 KM
- Bračkan Enes-pretplata u iznosu od 58
- Ostali razni prihodi iz proteklih godina u iznosu od 6.856 KM.

5. Rashodi**5.1. Poslovni rashodi**

	2022.	2021.
Nabavna vrijednost prodate robe	196	2.537
Promjene u zalihama, neto (+)/(-)	-1.448.195	-220.780
Troškovi sirovina i materijala	11.044.455	9.810.270
Troškovi energije i goriva	1.558.879	1.339.093
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	7.372.933	7.020.814
Amortizacija	3.561.385	2.570.378
Troškovi primljenih usluga	1.447.030	1.583.162
Ostali poslovni rashodi i troškovi	461.886	459.516
Ukupno:	23.998.569	22.564.990

Poslovni rashodi su u tekućoj godini veći za 1.433.579 KM, odnosno za 6 %, dok su poslovni prihodi manji za 2 %. Rast poslovnih rashoda, uz istovremeni pad poslovnih prihoda od 2 %, rezultirao je smanjenjem profitabilnosti, odnosno operativna marža je pala sa 7,8 % na 0,2 %:

OPERATIVNA DOBIT	Tekuća godina	Prethodna	Index
Poslovni prihodi	24.054.038	24.475.760	98
Poslovni rashodi	23.998.569	22.564.990	106
Dobit (gubitak) od poslovnih aktivnosti	55.469	1.910.770	3
Operativna profitna marža (%)	0,23 %	7,80 %	

Rast su zabilježile sve grupe troškova, osim troškova primljenih usluga. Najveći porast bilježe materijalni troškovi (materijal/sirovine i energija), kao i amortizacija koja je procentualno najviše rasla (oko 39 %):

POSLOVNI RASHODI	Tekuća godina	Prethodna godina	Razlika KM	Razlika %
Nabavna vrijednost prodate robe	196	2.537	-2.341	8
Troškovi sirovina i materijala	11.044.455	9.810.270	1.234.185	113
Troškovi energije i goriva	1.558.879	1.339.093	219.786	116
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	7.372.933	7.020.814	352.119	105
Amortizacija	3.561.385	2.570.378	991.007	139
Troškovi primljenih usluga	1.447.030	1.583.162	-136.132	91
Ostali poslovni rashodi i troškovi	461.886	459.516	2.370	101
Ukupno troškovi :	25.446.568	22.783.233	2.663.335	112
Promjene u zalihama, neto (+)/(-)	-1.448.195	-220.780	-1.227.415	656
<i>zadržano na zalih troška</i>	<i>oko 5,7 %</i>	<i>oko 1 %</i>		
Troškovi perioda:	23.998.569	22.564.990	1.433.579	106

U 2022 godini amortizacija je povećana za oko 1.000.000 KM, što je uticalo na pad operativne marže izvještajne godine. Istina, visoki troškovi amortizacije su svojevrsna rezerva, jer kao obračunska kategorija utiče na iznos rezultata perioda, ali za posljedicu nema odliv sredstava, odnosno EBITDA iznosi :

EDBITA	2022.	2021.	Index
Poslovni prihodi	24.054.038	24.475.760	98
Poslovni rashodi	23.998.569	22.564.990	106
Dobit (gubitak) od poslovnih aktivnosti	55.469	1.910.770	3
Amortizacija	3.561.385	2.570.378	139
EBIDA	3.616.854	4.481.148	81
EBIDA marža (%)	15 %	18 %	

U izvještajnoj godini opći ekonomski trendovi su svakako dijelom uticali na opći porast troškova inputa, tako da je došlo do značajnog jaza između povećanih troškova i izlaznih cijena na koje se dodatni troškovi nisu mogli prevaliti, koje su donekle usklađene sa kupcima tek u drugoj polovini godine.

Sve to je imalo za rezultat da je Društvo poslovalo malo iznad praga rentabilnosti, odnosno sa operativnom maržom od svega 0,2 %.

5.1.1. Nabavna vrijednost prodate robe

	2022.	2021.
Nabavna vrijednost prodate robe	196	2.537
Ukupno	196	2.537

5.1.2. Promjene na zalihama

	2022.	2021.
Povećanje vrijednosti zaliha got. proiz., polup., pr.u toku	19.725.663	17.559.429
Smanjenje vrijednosti zaliha got. proiz., polup., pr.u toku	18.277.468	17.780.209
Ukupno	-1.448.195	-220.780

5.1.3. Troškovi sirovina i materijala

	2022.	2021.
Utrošene sirovine i materijal	9.860.905	8.599.492
Utrošeni rezervni dijelovi	245.760	150.428
Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	937.790	1.060.350
Ukupno	11.044.455	9.810.270

5.1.4. Troškovi energije i goriva

	2022.	2021.
Troškovi energije i goriva	1.558.879	1.339.093
Ukupno	1.558.879	1.339.093

5.1.5. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

	2022.	2021.
Troškovi plaća zaposlenih	5.294.270	5.154.638
Troškovi naknada plaća	812.810	702.565
Troškovi službenih putovanja zaposlenih	35.276	15.456
Troškovi ostalih primanja, naknada i mat. prava zapos.	1.134.118	1.076.006
<i>Troškovi toplog obroka</i>	696.305	694.589
<i>Troškovi prevoza</i>	128.964	158.883
<i>Regres</i>	148.150	145.778
<i>Poklon za vjerske praznike</i>	65.670	27.300
<i>Otpremnine</i>	66.166	22.089
<i>Naknada troškova liječenja</i>	1.000	0
<i>Naknade troškova sahrane i slični izdaci</i>	27.863	27.367
<i>Naknade na ime jednokratne pomoći zaposlenima</i>	0	0
<i>Sredstva izdvojena sindikatu</i>	0	0
Troškovi naknada članovima odora, komisija i sl.	32.389	23.556
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	64.070	48.593
Ukupno	7.372.933	7.020.814

Procenat učešća troškova zaposlenika u ukupnim poslovnim rashodima je 31 % (u 2021.godini 31 %). Društvo je u skladu sa internim aktima obračunavalo i isplaćivalo plaće i obračunavalo porez i doprinose. Obračun plaća vršen je prema koeficijentima utvrđenim Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu.

Obračun troškova službenog puta vrši se u skladu sa Odlukom broj 2684/16 od 24.06.2016.godine (dnevnice za službena putovanja u zemlji), Odlukom broj 2683/16 od 24.06.2016.godine (dnevnice za službena putovanja u inostranstvo), te Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za službena putovanja u inostranstvo broj 3004/16 od 19.07.2016.godine. Visina dnevnice za službena putovanja u zemlji obračunava se u iznosu od 25 KM, a dnevnice za službena putovanja u inostranstvo obračunavaju se u visini propisanom Odlukom o dnevnicama za službena putovanja u inostranstvu.

Topli obrok je obračunat u skladu sa Odlukom broj 450/21 od 02.03.2021.godine, te članom 18.i 19. Pravilnika o plaćama i drugim primanjima radnika, na način:

- kroz organizovanu ishranu u restoranu preduzeća preko pravnog lica koje se bavi pružanjem usluga kolektivne ishrane radnika (catering)
- preostali iznos naknade od 4 KM po radnom danu isplaćuje se na tekući račun radnika
- radnik koji nakon završetka svoje smjene ostane raditi produženo, stiče pravo na dodatni topli obrok u vidu konzumacije hrane u Restoranu preduzeća (hrana u vrijednosti pola punog obroka), pod uslovom da je radio svo vrijeme od završetka svoje smjene do pauze u narednoj smjeni
- radnik koji nakon završetka svoje smjene ostane raditi produženo punu smjenu (dodatnih 7,5 radnih sati), stiče pravo na dodatni topli obrok u vidu konzumacije hrane u Restoranu preduzeća (hrana u vrijednosti punog obroka), i pravo na isplatu dodatnih 4 KM na tekući račun.

Isplata regresa izvršena je u ukupnom iznosu od 500 KM, na osnovu slijedećih odluka:

- Odluka o isplati prvog dijela broj 812/22 od 25.04.2022.godine, u iznosu od 150 KM
- Odluka o isplati drugog dijela broj 1086/22 od 24.06.2022.godine, u iznosu od 350 KM

Naknada za prijevoz na posao i sa posla isplaćuje se u skladu sa Odlukom broj 450/21 od 02.03.2021.godine, te članom 19. Pravilnika o plaćama i drugim primanjima radnika u visini od 1,50 KM po radnom danu, neselektivno svim radnicima.

Otpremnine se odnose na 21 radnika koji su u toku izvještajnog perioda stekli pravo na penziju, te jednog radnika kao tehnološki višak, a isplaćene su u visini 3 prosječne plaće u FBiH u ukupnom iznosu od 66.166 KM, a nakande za slučaj smrti su isplaćene u iznosu od 27.863 KM na osnovu više pojedinačnih odluka.

Isplata novčanih naknada povodom novogodišnji praznika izvršena je u iznosu 100 KM svim radnicima, a na osnovu Odluke uprave broj 1744/22 od 05.12.2022.godine, te dodatno po 120 KM/radniku na osnovu Odluke broj 1860/22 od 23.12.2022.godine.

Isplata novčane pomoći za slučaj teške bolesti izvršena je na osnovu Odluke uprave broj 712/22 od 06.04.2022.godine, u iznosu 1.000 KM, radniku Muslija Edisu a za potrebe liječenja teško oboljele supruge i njene operacije koja će se obaviti u Turskoj.

Isplata naknada članovima Nadzornog odbora utvrđena je Odlukom Skupštine broj:1096/22 do 25.06.2022.godine, i to predsjedniku Nadzornog odbora u visini 1.000 KM mjesečno, članovima Nadzornog odbora u visini od 900 KM mjesečno.

Isplata naknada članovima Odbora za reviziju, utvrđena je Odlukom Skupštine broj:1096/22 do 25.06.2022.godine, i to predsjedniku Odbora za reviziju u visini 1,0 prosjeka neto plaća zaposlenih u Društvu iz mjeseca koji prethodi isplati naknade, a članovima Odbora za reviziju u visini 0,5 prosjeka neto plaća zaposlenih u Društvu iz mjeseca koji prethodi isplati naknade, a isplaćuje se jednom godišnje po podnesenom izvještaju o reviziji.

5.1.6. Amortizacija

	2022.	2021.
Nekretnine, postrojenja i opreme	3.482.371	2.530.360
Nematerijalna imovina	79.014	40.018
Ukupno	3.561.385	2.570.378

5.1.7. Troškovi primljenih usluga

	2022.	2021.
Troškovi usluga izrade i dorade proizvoda	211.882	516.065
Troškovi transportnih usluga	519.756	426.383
Troškovi usluga održavanja	441.194	398.343
Troškovi najмова	0	1.149
Troškovi sajmovi	26.578	0
Troškovi reklame i sponzorstava	5.451	316
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	28.358	27.388
Troškovi ostalih usluga	213.811	213.518
Ukupno	1.447.030	1.583.162

Troškovi ostalih usluga iznose 213.811 KM, a koje se odnose na:

- troškove tehnozaštite i tehničkog pregleda od 7.789 KM
- troškovi zbrinjavanja otpada 7.960 KM
- troškovi kvaliteta-ISO standarda 22.647 KM
- troškovi komunalnih usluga-voda 25.639 KM
- troškovi komunalnih usluga-grijanje 140.923 KM
- troškovi ostalih usluga (revizija, stručno usavršavanje i zdravstvene usluge) 8.853 KM.

5.1.8. Ostali poslovni rashodi i troškovi

	2022.	2021.
Troškovi reprezentacije	17.487	17.270
Troškovi premija osiguranja	23.720	31.802
Troškovi platnog prometa	34.839	40.973
Troškovi poštanskih i telekomunik. usluga	33.924	31.839
Tr.poreza, nakn.,taksi i dr. dažbina na teret pr.lica	45.297	46.199
Troškovi članskih doprinosa i ostalih obaveza	14.049	11.962
Ostali nematerijalni troškovi	292.570	279.471
Ukupno	461.886	459.516

5.2. Ostali rashodi i gubici

	2022.	2021.
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine	9.649	8.490
Troškovi od prodaje materijala, neto	31.839	1.845
Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha	0	2.173
Finansijski rashodi	65.396	78.866
Ostali rashodi i gubici	28.558	0
Ukupno:	135.442	91.374

5.2.1. Gubici od dugoročne nefinansijske imovine

	2022.	2021.
Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	9.649	0
Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine	0	8.490
Ukupno	9.649	8.490

Gubici u iznosu od 9.649 KM, rezultat su rashoda slijedećih stalnih sredstava:

OPIS	nabavna vrijednost	ispravka vrijednosti	prodajna vrijednost	gubitak b.uspjeha	Osnov rashoda
Sredstva namijenjena prodaji	2.590	0	280	2.310	Odluka 1307/22
Mašine i postrojenja	11.032	7.915	0	3.117	Odluka 1037/22
Mašine i postrojenja	11.032	7.915	0	3.117	Odluka 1037/22
Mašine i postrojenja	330.790	330.790	0	0	Odluka 1344/22
Mašine i postrojenja	187.856	187.856	0	0	Odluka 765/22
Mašine i postrojenja	115.545	115.545	0	0	Odluka 765/22
Mašine i postrojenja	91.159	91.159	0	0	Odluka 765/22
Mašine i postrojenja	5.925	4.725	0	1.105	Odluka 765/22
Mašine i postrojenja	3.056	3.056	0	0	Odluka 1344/22
Mašine i postrojenja	2.391	2.391	0	0	Odluka 1344/22
Mašine i postrojenja	2.391	2.391	0	0	Odluka 1344/22
UKUPNO:	763.767	753.741	280	9.649	

Gubici koji nastanu uslijed otuđenja pojedinih stavki nekretnina, postrojenja i opreme utvrđuju se kao razlika između neto prihoda od otuđenja i knjigovodstvenog iznosa sredstva u skladu sa paragrafom 71. MRS-a 16-Nekretnine, postrojenja i oprema.

5.2.2. Rashodi od prodaje materijala, neto

	2022.	2021.
Rashodi od prodaje sirovina i materijala	31.839	1.845
Ukupno	31.839	1.845

Rashodi od prodaje materijala evidentirani su u bruto bilansu u iznosu od 42.430 KM. U bilansu uspjeha rashodi od prodaje materijala prezentovani su po neto principu odnosno umanjeni za iskazane prihoda od prodaje materijala (od 10.591 KM).

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
Rashodi od prodaje materijala iz bruto bilansa	42.430	68.543
Prihodi od prodaje materijala iz bruto bilansa	10.591	66.698
Neto iznos prodaje materijala-rashodi od prodaje materijala	31.839	1.845

5.2.3. Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha

	2022.	2021.
Manjkovi	0	2.176
Ukupno	0	2.176

5.2.4. Finansijski rashodi

	2022.	2021.
Rashodi kamata	62.815	72.616
Neto negativne kursne razlike	2.581	6.250
Ostali finansijski rashodi	0	0
Ukupno	65.396	78.866

Rashodi finansiranja odnose se na kamate po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita, te zateznu kamatu za porez na dobit.

Rashodi kamata su u izvještajnoj godini manji za oko 13 %, i iznose 62.815 KM:

Opis	Tekuća godina	Prethodna	Index
Sparkasse Bank d.d.	9.874	4.243	233
Unicredit Bank d.d.	31.511	40.845	77
Intesa Sanpaolo Bank d.d.	20.401	27.528	74
Zatezna kamata-porez na dobit	1.029	0	-
UKUPNO	62.815	72.616	87

Negativne kursne razlike od 2.581 KM prezentovane su na neto principu u bilansu uspjeha, odnosno kao razlika između ukupnih negativnih i pozitivnih kursnih razlika:

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
Negativne kursne razlike iz bruto bilansa	3.377	6.250
Pozitivne kursne razlike iz bruto bilansa	796	0
Neto iznos kursnih razlika	2.581	6.250

Kursne razlike treba obračunati u momentu plaćanja obaveza odnosno naplate potraživanja izraženih u stranoj valuti, kao i po osnovu preračunavanja na srednji kurs sredstava sredstava, potraživanja i obaveza na dan bilansiranja, u skladu sa MRS-om 21-Efekti promjena kurseva stranih valuta.

5.2.5. Ostali rashodi i gubici

	2022.	2021.
Rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja	967	0
Rashodi na zalihama materijala i robe i ostali rashodi	27.591	0
Ukupno:	28.558	0

Rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja od 967 KM, odnose se na:

NAZIV KUPCA	Osnov otpisa	Iznos
Elvik szr – firma prestala sa radom	otpis po Odluci broj:1353/22 od 01.09.2022.	585
Delić Mahir – zastara potraživanja	otpis po Odluci broj:1353/22 od 01.09.2022.	234
Jašarević Emir – radi zaokruženja	otpis po Odluci broj:1353/22 od 01.09.2022.	73
Redžić Enis – radi zaokruženja	otpis po Odluci broj:1353/22 od 01.09.2022.	65
Kokić Fuad – radi zaokruženja	otpis po Odluci broj:1353/22 od 01.09.2022.	10
Ukupno:		967

Ostali rashodi u iznosu od 27.591 M odnose se na:

- rashodi iz prethodnih godina 24.829 KM
- kazne za privredne presteupe 1.700 KM
- donacije 990 KM
- povrat dobavljaču 72 KM

Rashodi iz prethodnih godina od 24.829 KM, odnose se rashode po osnovu doprinosa za PIO za uposlenike koji su ostvarili pravo na penziju a nisu riješili uplate za period proveden u ARBiH. Rashodi po ovom osnovu iznose 24.461 KM, a razlika od 368 KM odnosi se na rashode po sravnjenju.

6. Porez na dobit neprekinutog poslovanja

	2022.	2021.
1. Računovodstvena dobit prije poreza	68.485	2.185.996
2. Porezno nepriznati rashodi (+)	13.942	12.089
3. Oporeziva dobit	82.427	2.198.085
4. Rashodi na ime plaća novih zaposlenih (-)	81.145	0
5. Oporeziva dobit	1,282	2.198.085
6. Porezna obaveza	128	219.809

Po konačnoj poreznoj prijavi za 2022.godinu, dobit iz bilansa uspjeha od 68.485 KM korigovana je za porezno nepriznate rashode i porezne poticaje :

- novčane kazne koje izriče nadležni organ 1.700 KM (+)
- rashodi na ime 70 % reprezentacije 12.242 KM (+)
- rashodi na ime plaća novih zaposlenih 81.145 KM (-)

Društvo je iskoristilo porezne poticaje po osnovu novog zapošljavanja za umanjene porezne obaveze od 81.145 KM.

Konačna porezna obaveza utvrđena za 2022.godinu iznosi od 128 KM.

7. Dugoročna imovina

	31.12.2022.	31.12.2021
Nekretnine, postrojenja i oprema	15.441.090	16.056.040
Ulaganja u investicijske nekretnine	0	0
Nematerijalna sredstva	178.580	194.267
Ukupno:	15.619.670	16.250.307

7.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

Pregled promjena na nekretninama, postrojenjima i opremi:

	Zemljište	Građ. objekti	Oprema i namještaj	Transportna sredstva	Sredstva upripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost						
Na dan 01.01.2022.godine	1.344.237	18.261.859	69.939.342	789.093	343.024	90.677.555
Povećanja	0	223.131	2.720.547	84.195	2.905.779	5.933.651
Smanjene	0	0	763.767	0	3.056.301	3.820.068
Korekcija	0	0	0	0	0	0
Na dan 31.12.2022.godine	1.344.237	18.484.990	71.896.121	873.288	192.501	92.791.139
Ispravka vrijednosti						
Na dan 01.01.2022.godine	0	14.678.093	59.237.343	706.080	0	74.621.516
Trošak amortizacije	0	566.563	2.877.703	38.009	0	3.482.274
Povećanje	0	0	0	0	0	0
Smanjenja	0	0	753.741	0	0	753.741
Na dan 31.12.2022.godine	0	15.244.655	61.361.305	744.089	0	77.350.049
Sadašnja vrijednost						
Na dan 01.01.2022.godine	1.344.237	3.583.766	10.701.999	83.013	343.024	16.056.040
Na dan 31.12.2022.godine	1.344.237	3.240.335	10.534.817	129.199	192.501	15.441.090

Povećanje nabavne vrijednosti stalnih sredstva iznosi 3.056.301 KM i odnosi se na ulaganje u gradjevine, te nabavku postrojenja i opreme, alata i inventara te transportnih sredstava.

Smanjenje nabavne stalnih sredstava od 763.767 KM odnosi se na isknjižavanje rashodovane i prodane opreme.

Povećanje ispravke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme (akumulirane amortizacije) odnosi se na povećanje po osnovu obračunate amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme (3.482.274 KM).

Smanjenje ispravke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od 753.741 KM odnosi se na isknjižavanje akumulirane amortizacije prodane opreme i transportnih sredstava.

7.1.1. Zemljište

Vrijednost zemljišta na dan bilansa, iznosi 1.344.237 KM, a sastoji se od slijedećih parcela:

Lokacija, broj k.č., površina	Vlasništvo u ZK	Stanje 31.12.22.
Upisano u ZK broj 70, KO SP Tešanj I		
Gradjevinsko zemljište k.č.130/1 143 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	5.720
Gradjevinsko zemljište k.č.132/1 2.630 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	210.400
Gradjevinsko zemljište k.č.132/2 1.380 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	41.400
Gradjevinsko zemljište k.č.560/1 13.364 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	696.499
Gradjevinsko zemljište k.č.560/2 15 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	600
Gradjevinsko zemljište k.č.560/3 17 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	340
Gradjevinsko zemljište k.č.560/4 472 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	37.760
Gradjevinsko zemljište k.č.560/8 388 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	11.640
Gradjevinsko zemljište k.č.560/9 3.488 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	69.760
Gradjevinsko zemljište k.č.560/10 833 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	16.660
Gradjevinsko zemljište k.č.560/11 418 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	12.645
Gradjevinsko zemljište k.č.560/12 998 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	19.960
Gradjevinsko zemljište k.č.560/13 1.107 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	22.140
Gradjevinsko zemljište k.č.560/14 115 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	3.450
Gradjevinsko zemljište k.č.560/15 97 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	1.940
Gradjevinsko zemljište k.č.131/1 262 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	7.024
Gradjevinsko zemljište k.č.560/16 509 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	10.180
Gradjevinsko zemljište k.č.560/17 127 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	6.619
Upisano u ZK broj 68, KO SP Tešanj I		
Gradjevinsko zemljište k.č.131/1	Pobjeda d.d. 1/1	8.524
Upisano u ZK broj 490, KO SP Varošluk		
Gradjevinsko zemljište k.č.340/15 11 m ² Trafostanica ZK568	Pobjeda d.d. 1/1	293
Gradjevinsko zemljište k.č.208/4 279 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	6.607
Gradjevinsko zemljište k.č.208/7 11 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	261
Gradjevinsko zemljište k.č.208/8 27 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	639
Gradjevinsko zemljište k.č.208/9 181 m ²		
Gradjevinsko zemljište k.č.208/10 16 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	378
Gradjevinsko zemljište k.č.340/3 465 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	11.012
Gradjevinsko zemljište k.č.340/16 1.847 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	43.741
Gradjevinsko zemljište k.č.341/24 32 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	758
Gradjevinsko zemljište k.č.341/25 38 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	900
Gradjevinsko zemljište k.č.341/26 354 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	8.383
Gradjevinsko zemljište k.č.341/3 10.478 m ²	Pobjeda d.d. 1/1	88.004
Ukupno stanje na dan 31.12.2021.	1.808.336	1.344.237

U skladu sa paragrafom 58. MRS-a 16-Nekretnine, postrojenja i oprema, navedeno zemljište iskazano je odvojeno od vrijednosti građevina.

7.1.2. Građevine u upotrebi

Dodatna ulaganja u građevine u upotrebi u izvještajnoj godini izvršena su u iznosu od 223.131 KM. Vrijednost građevina na dan bilansa iznosi 3.240.335 KM i sastoji se od:

Građevina	P.S.	Povećanje u 2022.	Smanjenje u 2022.	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Fabrički-Poslovni objekti	13.327.110	43.924	0	12.772.337	598.697
Upravne zgrade	1.420.745	0	0	935.226	485.519
Zgrada – Restoran	1.718.242	79.084	0	1.024.062	773.264
Poslovne z.-Livnica Turbe	1.795.763	100.123	0	513.031	1.382.855
SVEUKUPNO	18.261.860	223.131	0	15.244.655	3.240.335

7.1.3. Postrojenja, oprema i namještaj

Postrojenja, oprema i namještaj u upotrebi povećani su u izvještajom periodu za 2.720.547 KM:

- postrojenja i oprema 2.276.590 KM
- alati, pogonski i kancelarijski namještaj 443.957 KM

Oprema se prilikom nabavke evidentira preko procesnog računa sredstava u pripremi, odmah po nabavci stavlja u upotrebu i podliježe obračunu amortizacije od mjeseca kada je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.

U izvještajnom periodu izvršena je prodaja i rashod opreme nabavne vrijednosti od 763.767 KM i ispravke vrijednosti 753.741 KM, po kom osnovu je u bilansu uspjeha evidentiran gubitak od rashodovanja u iznosu od 9.649 KM :

Opis	nabavna vrijednost	ispravka vrijednosti	prodajna vrijednost	dobitak u B.uspjeha	gubitak/u B.uspjeha
Sredstva namjenjena prodaji	2.590	0	280	0	2.310
Mašine i postrojenja	11.032	7.915	0	0	3.117
Mašine i postrojenja	11.032	7.915	0	0	3.117
Mašine i postrojenja	330.790	330.790	0	0	0
Mašine i postrojenja	187.856	187.856	0	0	0
Mašine i postrojenja	115.545	115.545	0	0	0
Mašine i postrojenja	91.159	91.159	0	0	0
Mašine i postrojenja	5.925	4.725	0	0	1.105
Mašine i postrojenja	3.056	3.056	0	0	0
Mašine i postrojenja	2.391	2.391	0	0	0
Mašine i postrojenja	2.391	2.391	0	0	0
UKUPNO	763.767	753.741	280	0	9.649

7.1.4. Transportna sredstva

Transportna sredstva povećana su u izvještajom periodu za 84.195 KM, a povećanje se odnosi na nabavku:

- automobil Mercedes Benz 83.000 KM
- paletar 1.195 KM.

Sredstva se prilikom nabavke evidentiraju preko procesnog računa sredstava u pripremi, odmah po nabavci stavlja u upotrebu i podliježu obračunu amortizacije od mjeseca kada je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.

7.1.5. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

Stanje sredstava u pripremi koja, po izjavi uprave, na dan bilansa nisu spremna za namjeravanu upotrebu iznosi 192.501 KM:

SREDSTVO	Početno stanje	Uloženo u 2022.	Stavljeno u upotrebu	Stanje 31.12.2022.
Oprema i alati za proizvodnju u Pobjedi i livnici	82.852	2.085.282	2.046.962	121.172
Ulaganje u građevine-rekon.	0	123.098	123.098	0
Ulaganje u alate i modele	18.987	19.191	7.191	30.987
Nabavka-Rekonstrukcija mašina	9.010	202.632	202.632	9.010
Softver Imel bis PB	0	11.460	11.460	0
Servis projektovanja i nadzora	4.500	0	0	4.500
Livnica Turbe	0	110.030	110.030	0
Investicije-solarna energija	0	542.928	542.928	0
Ukupno sredstva u pripremi	115.349	3.094.621	3.044.301	165.669
Avansi	227.675	-188.843	12.000	26.832
Ukupno avansi	227.675	-188.843	12.000	26.832
Ukupno sredstva u pripremi i avansi	343.024	2.905.779	3.056.301	192.501

U skladu sa MRS 16 „Amortizacija imovine započinje kad je imovina spremna za upotrebu, tj. kad se nalazi na lokaciji i u stanju koje je neophodno za korištenje u svrhu koju je odredila uprava“.

Oprema je u većini slučajeva odmah po nabavci **spremna za upotrebu** i kao takva treba da podliježe obračunu amortizacije.

Avansi u iznosu od 26.832 KM, odnose se na:

AVANSI	Početno stanje	Povećanje u 2022.	Smanjenje u 2022.	Stanje 31.12.2022.	Starije od 365 dana
Comex doo	14.460	0	0	14.460	14.460
Integra BH	13.500	0	12.000	1.500	1.500
Sinel doo	7.939	0	0	7.939	7.939
Chiron	171.917	-171.917	0	0	0
Interkomerc	10.120	-10.120	0	0	0
Hstec dd	6.071	-6.071	0	0	0
Liebherr	3.668	-3.668	0	0	0
RS Metali doo	0	2.933	0	2.933	0
Ukupno avansi	227.675	-188.843	12.000	26.832	23.899

Po procjeni uprave na dan bilansa nije bilo umanjenja vrijednosti sredstava iskazanih u bilansu stanja koje bi rezultirale priznavanjem gubitka od umanjenja po MRS 36-Umanjenje vrijednosti sredstava.

7.2. Nematerijalna imovina

Pregled promjena na nematerijalnim sredstvima:

	Koncesije, patenti, licence	Ostala nemat. imovina	Nemat. imovna u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Na dan 01.01.2022. godine	238.742	465.264	19.807	723.813
Povećanja	0	83.134	46.899	130.033
Smanjenja	0	0	66.706	66.706
Na dan 31.12.2022.godine	238.742	548.398	0	787.140
Ispravka vrijednosti				
Na dan 01.01. 2022. godine	211.268	318.278	0	529.546
Trošak amortizacije	4.845	74.169	0	79.014
Povećanje	0	0	0	0
Na dan 31.12.2022.godine	216.113	392.447	0	608.560
Sadašnja vrijednost				
Na dan 01.01.2022.godine	27.474	146.986	19.807	194.267
Na dan 31.12.2022.godine	22.629	155.951	0	178.580

Nematerijalna stalna sredstva povećana su u izvještajnom periodu za 83.134 KM. Najznačajnije povećanje se odnosi na softver za službu razvoja od 46.878 KM, nabavljen od Cadcam Solutions doo Sarajevo.

Izvršen je popis stalnih sredstava u skladu sa Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, i Odluke uprave o popisu broj:1815/22 od 16.12.2022.godine.

7.3. Amortizacija

Amortizaciju je obračunata primjenom linearnog metoda pojedinačno za svako sredstvo korištenjem interno utvrđenih stopa amortizacije, u iznosu od 3.561.385 KM:

Sredstvo	Stopa u 2022.	Amortizacija u 2022.	Stopa u 2021.	Amortizacija u 2021.
Nematerijalna stalna sredstva	14,99 %-20 %	79.014	15 %	40.018
Građevine	2,5 %-14,99 %	566.562	1,3 % - 5 %	233.459
Postrojenja i oprema	11 %-33,33 %	2.212.746	4 % - 20 %	1.667.338
Alat i namještaj	10 %-15 %	665.120	4 % - 20 %	605.969
Transportna sredstva	15%	37.943	4 % - 20 %	23.593
Ukupno		3.561.385		2.570.378

U 2022.godini Društvo je podiglo stope amortizacije za nekretnine, postrojenja i opremu.

Ovu vrstu računskih promjena tretira paragraf 32. tačka (d) MRS 8-Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške:

Prema paragrafu 33. MRS-a 8 korištenje razumnih računskih procjena bitan je dio procesa sastavljanja finansijskih izvještaja i ne umanjuje njihovu pouzdanost.

Prema paragrafu 34. računsku procjenu može biti potrebno promijeniti ako se izmijene okolnosti na kojima se procjena zasnivala ili usljed novih informacija ili dodatno stečenog iskustva. Po svojoj prirodi, promjena procjene ne odnosi se na prethodna razdoblja i ne predstavlja ispravljanje greške. Ako se radi o razumnim računskim procjenama Standard dozvoljava da se preispitaju ranije usvojene amortizacione stope.

Prema paragrafima 39. i 40., MRS 8-Računovodstvene politike, promjena računovodstvenih procjena i greške, zahtijeva objave :

“Pravno lice treba objaviti vrstu i iznos promjene računovodstvene procjene koja utiče na tekuće razdoblje ili se očekuje da će uticati na buduća razdoblja, osim objavljivanja uticaja na buduća razdoblja kada je procjena tog uticaja neizvodiva” i

“Ako nije objavljen iznos učinka na buduća razdoblja jer je procjenjivanje neizvodivo, pravno lice treba objaviti tu činjenicu.”

8. Zalihe

Zalihe se vrednuju po trošku ili neto prodajnoj vrijednosti, zavisno od toga šta je niže u skladu sa MRS 2-Zalihe. Nabavna vrijednost zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u toku obuhvata sve troškove nabavke, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovodjenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Zalihe sirovima i materijala, rezervnih dijelova vode se po trošku nabave. Trošak zaliha temelji se na metodi prosječne cijene. Otpis sitnog alata i inventara vrši se po metodi 100 %.

Vrijednost poluproizvoda i gotovih proizvoda se evidentira po planskim cijenama, dok se usklađivanje planske cijene do stvarne vrši preko računa odstupanja stvarnih od planskih cijena na dan bilansa.

Zalihe robe u veleprodajnom skladištu se vode po prodajnim cijenama.

Zalihe na dan:

	31.12.2022.	31.12.2021.
Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	5.246.786	5.016.003
Proizvodnja u toku	2.441.018	2.028.060
Gotovi proizvodi	1.818.599	1.280.502
Roba	7.817	6.776
Dati avansi	162.085	93.519
Ukupno	9.676.305	8.424.860

Promet zaliha u 2022. godini:

Opis	Početno stanje	Povećanje u 2022.	Smanjenje u 2022.	Stanje 31.12.22.
Sirovine i materijal	3.962.036	32.779.493	32.651.785	4.089.744
Autogume i ambalaža	35.226	0	0	35.226
Alat i inventar	6.149.559	1.930.532	1.281.196	6.798.895
I.V. sitnog inventara	-5.103.131	363.841	937.789	-5.677.079
Odstupanje od cijena sirovina	-27.679	-45.178	-72.857	0
Proizvodnja u toku	71.231	106.336.143	106.330.529	76.845
Poluproizvodi i dijelovi vlastite proiz.	1.918.340	136.614.318	136.197.325	2.335.333
Obustavljena proizvodnja	38.489	3.734.136	3.743.786	28.839
Proizvodi u skladištu	1.399.033	19.480.214	19.045.172	1.834.075
Odstupanje od cijena	-118.531	-31.450	-134.505	-15.476
Roba u prodaji na veliko	6.887	9.360	8.320	7.927
Ukalkulisani RUC	-110	0	0	-110
Dati avansi	93.519	68.566	0	162.085
Ukupno	8.424.860	301.239.975	299.988.540	9.676.305

Društvo generalno ima značajna sredstva angažovana u zalihama, koje su u izvještajnom periodu zabilježile povećanje od oko 15 % u odnosu na stanje na isti dan prethodne godine. Materijal, sitan alat i inventar, kao najnelikvidniji dio tekuće imovine, čine 54 % zaliha.

Navedeni porast zaliha nije rezultat samo porasta fizičkog obima zaliha, nego i rezultat više nabavnih cijena zaliha.

Dati avansi od 162.085 KM odnose se na slijedeće poslovne partnere:

OPIS	P.S.	Povećanje u 2022.	Smanjenje u 2022.	Stanje 31.12.2022.	Starije od 365 dana
Zhejlang CSB Kina	57.677	0	0	57.677	57.677
Analysis	9.183	-9.183	0	0	0
Kompanija Milojević	5.012	-5.012	0	0	0
ECP doo	4.048	-4.048	0	0	0
Vi-Kom	3.978	0	0	3.978	3.978
DMG Mori Blakan	2.971	-2.971	0	0	0
Metalplast Zenica	2.500	0	0	2.500	2.500
QFD Engin. Consult. Office	2.061	-2.061	0	0	0
Formtek Celic Dovme	2.169	-2.169	0	0	0
Holdina	1.222	-1.222	0	0	0
Elektroprizma doo	1.045	-1.045	0	0	0
Hansa Flex	856	-856	0	0	0
Primotronic BH doo	797	-797	0	0	0
Graditelj vl.Aljić Besim	0	25.100	0	25.100	0
Test Industry Leonardo	0	19.500	0	19.500	0
SB Elektro	0	19.073	0	19.073	0
Siapro doo	0	15.842	0	15.842	0
Furniture 4 vl.Prnjavorac N.	0	9.864	0	9.864	0
Zep-Ing doo	0	6.107	0	6.107	0
Adriatecnica	0	2.444	0	2.444	0
Ukupno:	93.519	68.566	0	162.085	64.155

Izvršen je popis zaliha sa stanjem na dan bilansa, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i na osnovu Odluke o popisu broj: 1815/22 od 16.12.2022. godine.

Popisom nisu utvrđena odstupanja stvarnog u odnosu na knjigovodstveno stanje.

9. Dugoročna imovina namjenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja

	31.12.2022.	31.12.2021.
Ostala dugoročna imovina namjenjena prodaji	0	0
Ukupno:	0	0

Prema članu 15.Pravilnika, na kontima grupe 14 se (u skladu sa MSFI 5) iskazuje nematerijalna imovina, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka imovina i ostala dugotrajna imovina koja je do tad korištena za poslovanje i druge potrebe pravnog lica, a koja se, na osnovu odluke o prodaji, sa konta korištenih sredstava prenosi na odgovarajuća konta grupe 14, kao i imovina poslovanja koje se obustavlja.

Opis	Početno stanje	Povećanje u 2022.	Smanjenje u 2022.	Stanje 31.12.22.
Ostala imovina namjenjena prodaji	0	2.590	2.590	0
Ukupno	0	2.590	2.590	0

U izvještajnom periodu izvršena je prodaja sredstva namjenjenog prodaji, po kom osnovu je u bilansu uspjeha evidentiran gubitak od 2.310 KM:

Opis	nabavna vrijednost	ispravka vrijednosti	prodajna vrijednost	dobitak u B.uspjeha	gubitak/u B.uspjeha
Sredstva namjenjena prodaji	2.590	0	280	0	2.310
UKUPNO	2.590	0	280	0	2.310

10. Potraživanja od kupaca

	31.12.2022.	31.12.2021.
Kupci u zemlji	199.403	216.484
Kupci u inostranstvu	4.407.038	4.308.128
Ukupno:	4.606.441	4.524.612

Pregled kupaca sa kojima je ostvaren najveći promet u toku 2022.godine, sa saldom potraživanja na dan bilansa, dat je tabelarno:

Kupac	Promet u toku 2022.g. sa početnim stanjem					%
	Početno stanje	Povećanje u 2022.	% od prometa	Smanjenje u 2022.	Saldo 31.12.22.	
Gpm-Gerate und Pum.	1.032.640	5.813.458	23,94%	5.040.461	1.805.637	39,20%
Turk Traktor Ve Ziraat	729.489	4.045.198	16,66%	3.806.214	968.473	21,02%
Daimler AG Gagen	304.741	2.849.258	11,73%	2.920.596	233.404	5,07%
O.M.P. Officine Mazzoc.	266.299	1.568.821	6,46%	1.651.695	183.424	3,98%
Ms Motor Service	261.276	1.189.901	4,90%	1.450.682	495	0,01%
Man Truck & Bus AG	86.337	795.363	3,28%	724.729	156.971	3,41%
Tumosan Motor Ve Trak.	297.595	649.238	2,67%	833.187	113.646	2,47%
Nikran Parts Asia Co.Ltd	8.092	604.891	2,49%	612.982	0	0,00%
Optimum Trading FZ	303.592	590.563	2,43%	671.497	222.658	4,83%
Daimler AG Ger.	134.544	580.286	2,39%	680.858	33.973	0,74%
Turk Traktor Ve Ziraat	13.070	576.609	2,37%	510.240	79.439	1,72%
Selcuklu, Uzel Otomotiv	0	406.680	1,67%	407.388	-709	-0,02%
Hidirusta Motorlu Araclar	-67	393.476	1,62%	395.708	-2.299	-0,05%
Nikom Kragujevac	555	375.871	1,55%	376.426	0	0,00%
Thermoflux doo	0	369.187	1,52%	369.187	0	0,00%
Ms Motor Service Intern.	26.984	243.102	1,00%	165.549	104.537	2,27%
Daimler AG	84.368	193.645	0,80%	278.014	0	0,00%
Rs Metali dd	3.111	172.751	0,71%	155.447	20.415	0,44%
Engines World	0	164.685	0,68%	92.114	72.571	1,58%
Fortin	29.562	160.638	0,66%	169.309	20.891	0,45%
Oe Germany Handles	6.559	150.785	0,62%	157.345	0	0,00%
Ardic Otomotiv Sanayi	71.101	140.992	0,58%	213.631	-1.537	-0,03%
Hamle Otomotiv San. Ve	-109	131.420	0,54%	131.420	-109	0,00%
Kepo doo	0	130.537	0,54%	130.537	0	0,00%
Hura Motorlu Araclar San	27.303	122.230	0,50%	150.141	-608	-0,01%
Martas Otomotiv	0	102.988	0,42%	102.988	0	0,00%
Schmettau&Fuchs	21.646	94.545	0,39%	114.194	1.997	0,04%
Motorasin Otomotiv Tic.	47.462	90.233	0,37%	138.578	-884	-0,02%
Kenda Commerce	0	89.650	0,37%	89.650	0	0,00%
Maye Motorlu Arac.	0	85.583	0,35%	85.583	0	0,00%
Mec-Diesel S.p.A.	10.444	83.700	0,34%	97.801	-3.656	-0,08%
Engineering St. Dalla&Co	154.293	79.000	0,33%	98.292	135.000	2,93%
Vaxjofabriken Produk.	0	77.158	0,32%	77.158	0	0,00%
Bmc Otomotiv Sanayi	128.743	70.170	0,29%	180.899	18.014	0,39%
S.M.T. Germany	0	68.676	0,28%	68.676	0	0,00%
Merkur int.	34.129	61.301	0,25%	35.665	59.765	1,30%
Ostali kupci	440.853	962.652	3,96%	1.018.573	384.933	8,36%
Ukupno	4.524.612	24.285.241	100%	24.203.411	4.606.441	100%

U okviru kupaca evidentirane su pretplate u iznosu od 10.476 KM:

NAZIV KUPCA	Iznos
Mec Disel S.p.A.	3.656
Hidirusta Motorlu Araclar San Ve Tic	2.299
Ardic Otomotiv Sanayi ve ticaret	1.537
Motorasin Otomotiv Tic Ve San	884
Selcuklu Uzel Otomotiv	709
Hura Motorlu Araclar San Ve Tic	608
Sean Tech Bosnia doo	228
Hamle Otomotiv San.Ve. Tic.A.S.	109
Genel Oto Tic San.	108
Brkić Džanan	61
TMD-AGS doo	59
Bračkan Enes	58
Brkić Metal vl.Brkić Husein	56
Sailović Djoko	54
Ridjić Nezir	50
Ukupno:	10.476

Promet sa kupcima manji je za 2%, dok saldo potraživanja od kupaca bilježi povećanje od 2% u odnosu na prethodnu godinu. To znači da je obrt potraživanja od prodaje u tekućoj godini pogoršan, odnosno produženo je prosječno vrijeme potrebno da se potraživanja konvertuju u novac:

Godina	Promet sa kupcima	Saldo dan bilansa	% od prometa
Za poslovnu 2021.godinu	24.663.166	4.524.612	18,3%
Za poslovnu 2022.godinu	24.285.241	4.606.441	18,9%
Index	98	102	

U okviru redovnih potraživanja postoji oko 174.646 KM potraživanja koja nisu naplaćena u roku od godinu dana:

KUPAC	Promet u toku 2022.godine				Starije od 365 dana
	Početno stanje	Faktur. u 2022	Naplaćeno u 2022	Saldo 31.12.22.	
Kalim Profil doo	1.542	82	0	1.624	1.542
Inter Matuzići Doboj Jug	4.385	6.829	2.000	9.214	2.385
Total Trejd Doboj	47.124	24.791	35.841	36.074	11.283
Em-Co doo Doboj Jug	141	0	0	141	141
BNT TmiH Travnik	775	4.193	0	4.968	775
Sinhron doo Sarajevo	1.560	0	0	1.560	1.560
Steed B&S Tuzla	1.676	0	0	1.676	1.676
Modul TRN	126	0	0	126	126
Niz doo	268	0	0	268	268
Sektor doo Banja Luka	117	0	59	58	58
Tvornica Alata Bugojno	1.676	766	0	2.442	1.676
Genel doo	1.216	0	0	1.216	1.216
Miloš Budimir,Milan Ćirić s.p.Axel	1.392	82	0	1.474	1.392
Bosnaplod doo Brčko	50	0	0	50	50
Miralem Selimanović	54	0	0	54	54
E-Metal doo	231	0	0	231	231
VVT-Mikić doo	584	0	300	284	284
ENBB Produkt doo	3.886	10	0	3.896	3.886
Figo doo Laktaši	198	181	0	379	198

Bora BN doo Banja Luka	345	1.965	0	2.310	345
Dubravac Smajo	105	90	90	105	15
Babić Bisstours doo	187	0	0	187	187
BNT Hplding dd	117	0	0	117	117
Pušina doo	164	0	0	164	164
Knežević-Co doo	395	82	0	477	395
R.D.M. Radukić doo	702	0	0	702	702
Galax Elektronik vl.Djula Mešić	597	0	0	597	597
Mofas	35.527	2.399	17.670	20.256	17.857
Ahsun-Sirovinacomerc doo	140	0	0	140	140
Prevent doo Srebrenica	869	0	0	869	869
Šuvak s.z.r.	2.165	0	1.500	665	665
Halilović Jasmin	200	0	0	200	200
Sas Technik doo	135	0	0	135	135
Dialuna Diamond Tools doo	3.218	0	0	3.218	3.218
MRD Engineering doo	4.677	2.194	3.000	3.871	1.677
Steel Projekt doo	608	0	0	608	608
Planika Flex	135	67	0	202	135
Trikon doo	54	0	0	54	54
Techno Win doo	804	0	0	804	804
Radomir Savičić	73	0	0	73	73
G.S.D. doo Modriča	175	0	54	121	121
Hodžić Semir	339	0	0	339	339
Hodžić Ale	111	0	0	111	111
Misr Engineering Stores Dalla&Co	154.293	79.000	98.292	135.001	56.001
Vatan Motorlu Arac.Akary.Oto	282	0	0	282	282
Morel Eksport Otomotiv Mamuller	18.830	28.402	0	47.232	18.830
Dimitris Kapsahilis	440	0	0	440	440
Mašino Plus	2.445	0	0	2.445	2.445
Valeryd AB	36.735	19.568	0	56.303	36.735
JLM Perković doo	997	0	0	997	997
PS Autogrinding Ltd	587	0	0	587	587
Ukupno					174.646

Ukupna potraživanja starija od godinu dana iznose 174.646 KM i čine oko 4 % ukupnih potraživanja prezentovanih u bilansu stanja na dan 31.12.2022.godine.

U izvještajnoj godini Društvo nije izvršilo ispravku vrijednosti potraživanja koja su starija od godinu dana. Društvo nije procjenjivalo koliki su potencijalni kreditni gubici i nije izvršilo rezervisanja za kreditne gubitke po MSFI 9.

Pravna lica su dužna, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH (S.novine FBiH broj 15/21) u Bilješkama uz finansijske izvještaje obrazložiti stanja sumnjivih i spornih potraživanja, te planirati aktivnosti i način rješavanja istih.

Uprava cijeni da postoji dovoljan stepen izvjesnosti naplate ovih potraživanja. U skladu sa tom procjenom nije izvršena ispravka ovih potraživanja i njihov otpis na teret poslovnog rezultata.

Na dan bilansa postojali su uslovi za kompenzaciju sa obavezama prema dobavljačima u iznosu od 166.929 KM:

POSLOVNI PARTNER	Kupac	Dobavljač	Iznos za kompenzaciju
Metal Tehnika Tešanj	452	117	117
Saračević doo Tešanj	276	14.146	276
Femax	739	11.136	739
Total Trejd Doboj	38.256	2.182	2.182
TMD-Hanibal doo	96	5.208	96
Kovan Group doo	224	489	224
Fortin	20.891	67.077	20.891
Mofas	20.530	273	273
Efendić Swaty	176	31.719	176
GPM Gerate Und Pum.GMBH	1.805.637	75.723	75.723
Turk Traktor Ve Ziraat Makineleri	968.473	18.382	18.382
ZIT	27.435	31.967	27.435
RS Metali dd	20.415	628.268	20.415
Ukupno			166.929

Potraživanja za koja je izvjesno da bi trebala rezultirati prilivom ekonomske koristi:

Opis	Iznos
Potraživanja prezentovana u bilansu stanja na dan 31.12.2022.godine	4.606.441
Potraživanja koja nisu naplaćena u roku godinu dana	-174.646
Uslovi za kompenzaciju	-166.929
Preplate na kupcima	10.476
Potraživanja koja će rezultirati efektivnim prilivom ekonomske koristi	4.275.342

11. Potraživanja po finansijskim najmovima

	31.12.2022.	31.12.2021.
Kratkoročna potraživanja po finansijskim najmovima	500.000	0
Ukupno:	500.000	0

Kratkoročna potraživanja od 500.000 KM, odnose se na potraživanja po novčanom zajmu odobrenom društvu Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo, po Ugovoru o zjalu zaključenom dana 26.12.2022.godine. Zajam je odobren na period do 10.01.2023.godine, uz ugovorenu kamatnu stopu od 2,839 % na godišnjem nivou, a što je prosječna kamatna stopa po evidenciji Centralne banke BiH za pozajmice do godinu dana.

Potraživanja po osnovu zajmova treba da se prezentuju u bilansu stanja na poziciji:

5. Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku.

5.2. Dati krediti.

U glavnoj knjizi treba da se evidentiraju na kontu 24021- Kratkoročni krediti dati ostalim licima u zemlji, a ne na kontu 247-Potraživanja po finansijskim najmovima.

12. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	31.12.2022.	31.12.2021.
Transakcijski računi - domaća valuta	28.144	73.040
- UniCredit Banka	12.615	30.835
- Intesa San Paolo Bank	3.816	1.002
-Sparkasse Banka	11.056	41.203
-Ziraatbanka BH	657	0
Transakcijski računi – strana valuta	62.071	59.852
- Sparkasse Banka	15.742	39.780
- UniCredit Banka	1.971	2.310
-Intesa Sanpaolo Banka	42.465	17.762
-Ziraatbanka BH	1.893	0
Blagajna – domaća valuta	2.171	1.335
Blagajna - strana valuta	578	578
Ukupno:	92.964	134.805

Stanje novčanih sredstava istovjetno je sa stanjem na izvodima za svaki račun pojedinačno, odnosno stanjem gotovine u blagajni. Stanja na izvodima na dan bilansa potvrđena su IOS-ima sa bankama kod kojih društvo ima otvorene račune.

Izvršen je popis novca i novčanih sredstava sa stanjem na dan 31.12.2022.godine, a na osnovu Odluke broj: 1815/22 od 16.12.2022. godine.

Popisom nisu utvrđena odstupanja stvarnog od evidentiranog knjigovodstvenog stanja novca i novčanih sredstava.

13. Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

	31.12.2022.	31.12.2021.
Potraživanja od zaposlenih	4.316	14.352
Potraživanja od državnih organa i institucija	10.334	13.474
Ostala kratkoročna potraživanja	837	837
Potraživanja za PDV	299.700	288.165
Unaprijed plaćeni troškovi	9.386	0
Ostala kratkoročna razgraničenja(Odložena porezna sr.)	318.005	99.761
Ukupno:	642.578	416.589

Potraživanja od zaposlenih od 4.316 KM odnose se na:

OPIS	Saldo 31.12.2022.	Saldo 31.12.2021.	starije od 365 dana
Potraživanje –akontacije za službena putovanja	1.200	1.200	0
Potraživanja od zaposlenih-telefoni	3.116	13.152	3.116
Ukupno:	4.316	14.352	3.116

Potraživanja od državnih organa od 10.334 KM odnose se na:

OPIS	Saldo 31.12.2022.	Saldo 31.12.2021.	starije od 365 dana
Potraživanje po osnovu refundacije naknade plate	10.334	13.474	0
Ukupno:	10.334	13.474	0

Ostala kratkoročna potraživanja od 837 KM, odnose se na:

OPIS	Saldo 31.12.2022.	Saldo 31.12.2021.	starije od 365 dana
Potraživanje od Rapidex doo	837	837	837
Ukupno:	837	837	837

Potraživanja za PDV od 24 KM odnose se na

OPIS	Saldo 31.12.2022.	Saldo 31.12.2021.	starije od 365 dana
Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka	299.700	288.165	0
Ukupno:	299.700	288.165	0

Kratkoročna razgraničenja u iznosu od 9.386 KM se odnose na razgraničene troškove:

OPIS	Stanje 31.12.2022.	Stanje 31.12.2021.
Unaprijed plaćene premije za osiguranje imovine i osoba	9.386	0
Ukupno	9.386	0

Ostala kratkoročna razgraničenja (odložena porezna sredstva) evidentirana u iznosu od 318.005 KM, odnose se na akontacije poreza na dobit.

Akontacija poreza na dobit ne trebe evidentirati i u bilansu sranja prezentovati na ostalim kratkoročnim razgraničenjima.

Akontacija poreza na dobit se, u skladu sa članom 20. Pravilnika o primjeni kontnog okvira, evidentira na kontu kontu 234 - Akontacije poreza na dobit. Na kraju izvještajnog perioda, stanje na ovom kontu se treba umanjuje za iznos obaveze za tekući izvještajni period (konto 481), ukoliko je iznos obaveze manji od stanja akontacija na kraju izvještajnog perioda. Umjesto toga Društvo u aktivni ima iskazanu akontaciju od 318.005 KM, a u pasivi obavezu za porez na dobit od 124.759 KM.

Društvo ima pretplatu poreza na dobit od 193.246 KM. Za prezentovanje akontacije poreza na dobit u bilansu stanja određena je posebna pozicija i na toj poziciji treba prezentovati ovaj podatak.

14. Kapital

	31.12.2022.	31.12.2021.
Dionički kapital	18.768.600	18.768.600
Zakonske rezerve	648.401	255.164
Nerasporedjena dobit ranijih godina	2.028.354	455.404
Nerasporedjena dobit izvještajne godine	60.242	1.966.187
Ukupno	21.505.597	21.445.355

Dionički kapital iznosi 18.768.600 KM, podijeljen je na 469.215 običnih dionica nominalne vrijednosti 40 KM po dionici.

Zakonske rezerve su na dan 31.12.2021.godine iznosile 255.164 KM. Odlukom Skupštine dioničara broj:1094/22 od 25.06.2022.godine o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2021.godinu, izvršeno je obavezno izdvajanje u Fond rezervi 20% godišnjeg iznosa dobiti (dobit za 2021.godinu 1.966.187 KM x 20% =393.237 KM). Zakonske rezerve na dan 31.12.2022.godine iznose 648.401 KM.

DMG Mori Blakan	0	82.557	91.789	0,45%	9.233	0,26%
Europapier Široki Brijeg	17.317	95.671	91.426	0,44%	13.073	0,36%
Ostali dobavljači	959.987	4.551.630	4.461.138	21,63%	869.495	24,11%
UKUPNO	3.367.665	20.386.899	20.626.170	100%	3.606.936	100%

16.1.2. Ugovorne obaveze

	31.12.2022.	31.12.2021.
Primljeni avansi	224.467	121.827
Ukupno:	224.467	121.827

Obaveze za primljene avanse iznose 224.467 KM:

Opis	Iznos	Avansi iz ranijeg perioda
Nikran Parts Asia	210.370	97.613
V.A.R. s.r.l.	5.938	5.938
Thermoflux doo	5.038	5.038
Fahrzeug-und Motorenteile	1.992	1.992
Džida doo	529	529
Ucem Otomotiv-M.M.M.	352	352
ADK doo	94	94
Fim export-import	154	0
Ukupno avansi	224.467	111.556

16.1.3. Obaveze po uzetim kreditima

	31.12.2022.	31.12.2021.
Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	3.905.000	2.505.099
Kratkoročni dio dugoročnih kredita	653.786	1.087.703
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	5.861	6.014
Ukupno	4.564.647	3.592.802

Promet obaveza po kratkoročnim kreditima dat je tabelarno:

POVJERILAC	P.S.	Smanjenje u 2022.	Povećanje u 2022.	Stanje 31.12.2022.
UniCredit 15000152-RK-1/22	0	510.000	1.310.000	800.000
UniCredit 15000152-RK-2/22	120.000	5.070.000	5.250.000	300.000
UniCredit 15000152-RK-3/22	210.000	1.720.000	1.720.000	210.000
UniCredit 15000152-RK-4/22	45.000	626.000	791.000	210.000
UniCredit 15000152-RK-5/22	300.000	1.240.000	1.240.000	300.000
Sparkasse 809805/21	275.000	550.000	545.000	270.000
Sparkasse 809804/21	170.000	1.449.901	1.514.901	235.000
Sparkasse 809806/21	-14.901	490.099	685.000	180.000
Intesa 227281/22	300.000	2.005.000	2.005.000	300.000
Intesa 227322/22	200.000	200.000	200.000	200.000
Intesa 227365/22	200.000	275.000	275.000	200.000
Intesa 227388/22	200.000	200.000	200.000	200.000
Intesa 226678/21	200.000	200.000	0	0
Intesa 229272/22	170.000	170.000	170.000	170.000
Intesa 229274/22	130.000	260.000	260.000	130.000
Intesa 229072/22	0	0	200.000	200.000
Ukupno:	2.505.099	14.966.000	16.365.901	3.905.000

Obaveza od 800.000 KM se odnosi na kratkoročni revolving kredit odobren od UniCredit Bank dd Mostar po Ugovoru broj 15000152-RK-1/22, zaključen dana 30.09.2022.godine na ukupan iznos od 1.000.000 KM. Kreditna sredstva odobrena su za finansiranje tekuće likvidnosti. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se:

- mjenice Korisnika kredita,
- Založno pravo na nekretnini upisanoj u zk broj 70 k.o. Tešanj, označenoj kao k.č.560/9, vlasništvo s udjelom 1/1 društva Pobjeda dd Tešanj. Založno pravo je zasnovano temeljem ugovora o zasnivanju hipoteke broj OPU-IP:257/2022 od 24.02.2022.godine, a radi osiguranja potraživanja banke prema društvu Pobjeda dd Tešanj, temeljem mjenice po vidjenju s produženim rokom dospjeća do 22.02.2032.godine, na iznos od 2.516.000 KM.
- Založno pravo na nekretnini upisanoj u zk broj 70 k.o. Tešanj, označenoj kao k.č.132/2 i 560/12, vlasništvo s udjelom 1/1 društva Pobjeda dd. Založno pravo je zasnovano temeljem ugovora o zasnivanju hipoteke broj OPU-IP:257/2022 od 24.02.2022.godine, a radi osiguranja potraživanja banke prema društvu Pobjeda dd Tešanj, temeljem mjenice po vidjenju s produženim rokom dospjeća do 22.02.2032.godine, na iznos od 1.196.000 KM.

Polica osiguranja od opštih rizika za predmetne nekretnine vinkulirane u korist banke.

Obaveza od 300.000 KM se odnosi na kratkoročni revolving kredit odobren od UniCredit Bank dd Mostar po Ugovoru broj 15000152-RK-2/22, zaključen dana 29.11.2022.godine. Kreditna sredstva odobrena su za finansiranje neusklađenosti priliva i odliva sredstava. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se isti instrumenti iz Ugovora broj 15000152-RK-1/22 od 30.09.2022.godine.

Obaveza od 210.000 KM se odnosi na kratkoročni revolving kredit odobren od UniCredit Bank dd Mostar po Ugovoru broj 15000152-RK-3/22, zaključen dana 29.11.2022.godine.

Sredstva su odobrena za finansiranje plaćanja obaveza prema dobavljačima. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se isti instrumenti iz Ugovora broj 15000152-RK-1/22 od 30.09.2022.godine.

Obaveza od 210.000 KM se odnosi na kratkoročni revolving kredit odobren od UniCredit Bank dd Mostar po Ugovoru broj 15000152-RK-4/22, zaključen dana 29.11.2022.godine. Sredstva su odobrena za finansiranje plaćanja obaveza prema dobavljačima. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se isti instrumenti iz Ugovora broj 15000152-RK-1/22 od 30.09.2022.godine.

Obaveza od 300.000 KM se odnosi na kratkoročni revolving kredit odobren od UniCredit Bank dd Mostar po Ugovoru broj 15000152-RK-5/22, zaključen dana 29.11.2022.godine. Kreditna sredstva odobrena su za finansiranje neusklađenosti priliva i odliva sredstava. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se isti instrumenti iz Ugovora broj 15000152-RK-2/22 od 29.11.2022.godine.

Obaveza od 270.000 KM odnosi se na kratkoročni revolving kredit odobren od Sparkasse Bank dd Sarajevo, a po osnovu Anexa 1 na Ugovor o revolving kreditu broj 809805/21 od 12.04.2021. godine, za povremeno finansiranje u svrhu održavanja likvidnosti. Kredit je odobren u ukupnom iznosu od 290.000 KM. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti utvrdjeni Ugovorom o okvirnom plasmanu broj:35084/4 od 15.07.2019.godine.

Obaveza od 235.000 KM odnosi se na kratkoročni revolving kredit odobren od Sparkasse Bank dd Sarajevo, a po osnovu Anexa 1 na Ugovor broj 809804/2 od 12.04.2021.godine, za povremeno finansiranje u svrhu održavanja likvidnosti. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti utvrdjeni Ugovorom o okvirnom plasmanu broj:35084/4 od 15.07.2019.godine.

Obaveza od 180.000 KM odnosi se na kratkoročni revolving kredit odobren od Sparkasse Bank dd Sarajevo, a po osnovu Anexa 1 na Ugovor broj 809806/2 od 12.04.2021.godine, za povremeno finansiranje u svrhu održavanja likvidnosti. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti utvrđeni Ugovorom o okvirnom plasmanu broj:35084/4 od 15.07.2019.godine.

Obaveza od 300.000 KM se odnosi na Aneks broj 227281/22 odobren od Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, dana 27.01.2022.godine, za finansiranje tekućeg poslovanja. Kredit je odobren na ukupan iznos od 300.000 KM. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti obezbjeđenja iz Ugovora o kreditiranju broj 2651 od 01.10.2020.godine:

- Hipoteka sljedećeg reda prioriteta na nekretnine upisane u zk broj 70 k.o. Tešanj, označenoj kao k.č.560/8 i k.č.560/1, vlasništvo s udjelom 1/1 društva Pobjeda dd Tešanj, ukupno procjenjene vrijednosti 1.399.176 KM, po procjeni stalnog sudskog vještaka Nermine Bešliagić od dana 17.08.2020.godine.
- Hipoteka sljedećeg reda prioriteta na nekretnine upisane u zk uložak broj 490, k.č.1138/1/4, k.č.1138/8, k.č.1138/21 i k.č.1326/3 KO SP Varošluk, vlasništvo s udjelom 1/1 društva Pobjeda dd Tešanj, ukupno procjenjene vrijednosti 1.391.697 KM, po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Nermine Bešliagić od dana 17.08.2020.godine.
- mjenice i nalozi za plaćanje Pobjeda dd.
- Polica osiguranja od opštih rizika za predmetne nekretnine vinkulirane u korist banke.

Obaveza od 200.000 KM odnosi se na Aneks broj 227322/22 odobren od Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, od 07.02.2022.godine. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti obezbjeđenja iz Ugovora o kreditiranju broj 2651 od 01.10.2020.godine.

Obaveza od 200.000 KM odnosi se na Aneks broj 227365/22 odobren od Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, od 10.02.2022.godine. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti obezbjeđenja iz Ugovora o kreditiranju broj 2651 od 01.10.2020.godine.

Obaveza od 200.000 KM odnosi se na Aneks broj 227388/22 odobren od Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, od 14.02.2022.godine. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti obezbjeđenja iz Ugovora o kreditiranju broj 2651 od 01.10.2020.godine.

Obaveza od 170.000 KM odnosi se na Aneks broj 229272/22 odobren od Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, od 07.12.2022.godine. Kredit je odobren na ukupan iznos od 170.000 KM. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti obezbjeđenja iz Ugovora o kreditiranju broj 2651 od 01.10.2020.godine.

Obaveza od 130.000 KM odnosi se na Aneks broj 229274/22 odobren od Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, od 07.12.2022.godine. Kredit je odobren na ukupan iznos od 130.000 KM. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti obezbjeđenja iz Ugovora o kreditiranju broj 2651 od 01.10.2020.godine.

Obaveza od 200.000 KM odnosi se na Aneks broj 229072/22 odobren od Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, od 11.11.2022.godine. Kredit je odobren na ukupan iznos od 200.000 KM. Kao instrumenti obezbjeđenja po kreditu koriste se instrumenti obezbjeđenja iz Ugovora o kreditiranju broj 2651 od 01.10.2020.godine.

Kratkoročni dio dugoročnih dugoročnih obaveza od 653.786 KM, odnosi se na tekući dio obaveza po dugoročnim kreditima :

OPIS	P.S.	Smanjenje u 2022.	Povećanje u 2022.	Stanje 31.12.2022.
UniCredit 15000152-DK-1/19	333.336	333.333	83.333	83.336
UniCredit 15000152-DK-2/17	451.034	451.032	313.103	313.105
UniCredit 15000152-DK-1/22	0	42.891	300.236	257.345
Intesa banka 214968/16	303.333	303.333	0	0
Ukupno:	1.087.703	1.130.589	696.672	653.786

Obaveze u iznosu od 5.861 KM, odnose se na redovne kamate po kreditima od banaka:

OPIS	P.S.	Smanjenje u 2022.	Povećanje u 2022.	Stanje 31.12.2022.
UniCredit banka	3.304	31.261	30.964	3.007
Sparkasse banka	671	8.533	9.420	1.558
Intesa banka	2.039	20.964	20.221	1.296
Ukupno:	6.014	60.758	60.605	5.861

16.2. Obaveze za porez na dobit

Obaveze za poreza na dobit

Ukupno:

31.12.2022.	31.12.2021.
124.759	219.809
124.759	219.809

16.3. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

Ukupno:

31.12.2022.	31.12.2021.
629.750	591.265
629.750	591.265

16.3.1. Ostale obaveze (grupa 45)

Obaveze za neto place i naknade plaća

Obaveze za porez i posebne dažbine na place i nak. plaća

Obaveze za doprinose u vezi s plaćama i nak. plaća

Obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju

Obaveze za ostala neto primanja zaposlenih

Ukupno:

31.12.2022.	31.12.2021.
249.421	244.877
21.697	21.170
192.303	192.509
3.705	6.688
35.834	3.475
502.960	468.719

Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih

Promet obaveza po osnovu plaća u izvještajnoj godini dat je tabelarno:

OPIS	P.S.	Smanjenje u 2022.	Povećanje u 2022.	Stanje 31.12.2022.
Neto plate	244.877	3.782.554	3.787.098	249.421
Neto plate koje se refundiraju	6.688	76.888	73.905	3.705
Porez na dohodak	18.151	222.940	223.474	18.685
Obaveze za doprinose	192.509	2.322.405	2.322.199	192.303
Zaštita od nesreća	1.510	18.134	18.130	1.506
Opća vodna naknada	1.510	18.247	18.243	1.506
Obaveze za ostala neto primanja-dnevnice	725	59.990	60.029	764
Obaveze za TO	0	343.662	343.662	0
Obaveze za prevoz radnika	0	128.964	128.964	0

Obaveze za vjerski praznik-Bajram	0	30.600	65.670	35.070
Obaveze za regres	2.750	150.900	148.150	0
UKUPNO	468.720	7.155.284	7.189.524	502.960

Obaveze po osnovu plaća se uglavnom odnose na decembar 2022.godine.

Društvo u 2022.godine nije vršilo obračun i plaćanje obaveze za poseban doprinos Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom po osnovu Zakona o rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Službene novine FBiH, broj 9/10). Prema izjvi uprave, Društvo ima dovoljan broj radnika sa invaliditetom

16.3.2. Ostale obaveze (dio grupe 46)

	31.12.2022.	31.12.2021.
Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl	2.800	1.600
Obaveze za porez i dažbine na nakn.čl. odbora, kom.i sl.	339	194
Obaveze za doprinose u vezi naknada čl.odбора, kom.i sl.	234	185
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugov.	2.528	2.656
Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade fiz. lic.	352	322
Obaveze za doprinose u vezi s naknadama fiz.licima	256	307
Ostale obaveze	46.749	48.710
Ukupno:	53.258	53.974

Druge obaveze od 53.258 KM, odnose se na:

OPIS	P.S.	Smanjenje u 2022	Povećanje u 2022.	Stanje 31.12.2022.
Obaveze za naknade Nadzornog odbora	1.600	25.200	26.400	2.800
Obaveze za poreze na naknade članovima NO	194	3.052	3.197	339
Obaveze za doprinose na naknade član. NO	185	3.025	3.074	234
Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima	2.656	52.351	52.223	2.528
Obaveze za porez na naknade fizičkim licima	322	6.340	6.370	352
Obaveze za doprinose na naknade fiz. licima	308	6.260	6.208	256
Ostale obaveze	48.709	602.282	600.322	46.749
UKUPNO	53.974	698.510	697.794	53.258

Ostale obaveze od 46.749 KM odnose se najvećim dijelom na:

- obustave po osnovu plaća 27.067 KM
- kasa-ulog 10.470 KM
- kasa-kredit 9.212 KM

16.3.3. Ostale obaveze (grupa 47)

	31.12.2022.	31.12.2021.
Druge obaveze po osnovu PDV-a	0	316
Ukupno:	0	316

16.3.4. Ostale obaveze (dio grupe 48)

	31.12.2022.	31.12.2021.
Obaveze za ostale doprinose, članar.i sl.koje terete trošk.	64.641	66.990
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0	0
Ukupno:	64.641	66.990

OBAVEZE ZA OSTALE POREZE	P.S.	Smanjenje u 2022.	Povećanje u 2022.	Stanje 31.12.2022.
Obaveze za šume	12.184	0	47	12.231
Obaveze za članarine komorama	54.451	11.509	7.339	50.281
Doprinosi za zaštitu voda	355	2.484	4.258	2.129
Ukupno:	66.990	13.993	11.644	64.641

16.3.5. Ostale obaveze (dio grupe 49)

	31.12.2022.	31.12.2021.
Unaprijed obračunati troškovi perioda	8.891	955
Ukupno:	8.891	955

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja evidentiran je iznos od 8.891 KM, a odnosi se na troškove izvještajnog perioda za koje su računi primljeni u januaru 2023.godine, tako da su, saglasno akrualnoj obračunskoj osnovi, pravilno evidentirani na ovim pozicijama.

17. Finansijski instrumenti i upravljanje rizicima

Kreditni rizik

Kreditni rizik Društva je povezano sa obavezama za kredite i pozajmice, potraživanjima od kupaca i ostalim potraživanjima. Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze sastoje se od iznosa vezanih za nabavke i tekuće troškove.

Valutni rizik

Valutni rizik vezan je za obaveze u stranim valutama.

Fer vrijednosti

Fer vrijednosti finansijskih instrumenata, prema mišljenju Uprave, ne razlikuju se značajno od njihove knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. decembra 2022. godine.

18. Sudski sporovi i druge potencijalne obaveze

Pregled sudskih sporova koji se vode sa kupcima:

KUPAC	Vrijednost spora	Status spora na dan 31.12.2022.
Ministarstvo odbrane FBiH	7.055.172	Potraživanje iz 2000.godine Prvostepena presuda u korist Pobjeda dd ukinuta po žalbi iz strogo formalnih razloga. Postupak u fazi obnove. Od 2008.godine do 2014.godine održano 13 ročišta. U 2017.godini održano nekoliko pripremni ročišta. U 2018.godini održano nekoliko ročišta. Sud odredio vještačenje ekonomske struke, nakon čega će biti zakazana glavna rasprava. Odgodjeno ročište u 2019.godini zbog bolesti vještaka. U decembru 2019.godine sud imenovao novog vještaka. Vještak sačinio nalaz i mišljenje te je zakazano ročište na kojem će se razmotriti nalaz i mišljenje vještaka. U nekoliko navrata odgađano ročište u 2020.godini zbog korona virusa. U toku 2021.godine održano nekoliko ročišta (pripremno i glavno ročište). Pobjeda očekuje da sud donese presudu. Općinski sud u Sarajevu 20.01.2022.godine donio prvostepenu presudu kojom je u cjelosti usvojena tužba društva, odnosno Federacija je obavezana da društvu plati iznos od 7.042.005 KM sa kamatama i troškovima postupka. Tuženi uložio žalbu 21.02.2022.godine. Dostavljen odgovor na žalbu od strane društva. Kantonalni (drugostepeni) sud dana 07.09.2022.godine donio je rješenje kojim se usvaja žalba tuženog, ukida se prvostepena presuda i predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno sudjenje. Održano je pripremno ročište pred prvostepenim sudom-zakazan nastavak. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-očekuje pozitivan ili barem djelimično pozitivan ishod postupka.)

Gemax Kumanovo	10.735	Sud dozvolio izvršenje, uložen prigovor. Predmet preinačen u privr.spor. Odgodjeno ročište u 2002.g. na traženje od strane Pobjede. Traženi podaci od Registariskog suda o statusu firme. Angažovan advokat u Makedoniji. Održano ročište 03.03.2005.g. Prema usmenim informacijama advokata firma ne postoji na terenu, mada nije nikada brisana u sudskom registru. Ponovo tražen izvod iz sudskog registra (19.09.2008.godine) i isti nije dobijen. Tražen izvod iz sudskog registra 2018.godine. Izbrisan iu sudskog registra 2014.godine. Firma zvanično ne postoji. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Metalrad Busovača	8.042	Upućen novi prijedlog za izvršenje 03.12.00.godine. Sud donio presudu u korist Društva 2002.godine.Dana 08.05.2003.godine Kantonalnom sudu Travnik upućena žalba na Rješenje Općinskog suda Vitez. Postupak u toku. Urgirano kod suda za nastavak provođenja izvršenja 29.01., 09.07. i 08.10.2004., 04.01.2006. i 01.09.2006.godine. Poslata pritužba visokom tužilačkom vijeću zbog šutnje suda (31.01.2007.). Poslata urgencija. Sudski izvršilac 2007. godine pokušao pljenidbu ali nema pokretne imovine. Sud dostavio rok do 28.02.2008.godine da društvo dostavi nove podatke o imovini. Traženi podaci iz ZK 05.03.2008, 24.07.2008. i 19.08.2008.(ZK nije dostavio podatke). Izvršni postupak obustavljen 02.09.09.godine. Ponovo traženi podaci iz ZK 04.2011.godine. Nema nekretnina u svom vlasništvu. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Špedicija Bugojno	728	Očekuje se zakazivanje rasprave. Tuženi promjenio ime u ATP Špedicija dd. Predmer prosljedjen općinskom sudu Travnik na parnicu. Sud tražio da se preurei tužba. Poslata preuredjena tužba 04.2011.godine. Traženi podaci iz ZK 04.2011.godine. Sva imovina opterećena, a ima i zakonska hipoteka Poreske uprave. Sud donio presudu u korist Pobjeda dd zbog propuštanja dana 11.07.2011.godine. Tuženi uložio žalbu, sud odbacio žalbu. Sva imovina pod hipotekom. Ima veliki dug prema Poreskoj upravi. Poreska uprava prodaje preostalu imovinu (prodaju vrši Poreska uprava a ne sud). Firme nema na terenu. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Mašinstvo Teslać	1.637	Potraživanje iz 2002.g. U 2010.g.otvoren predstečajni postupak. Poslat upit gruntovnici i MUP-u. Nema vozila u vlasništvu. Sva imovina pod hipotekom. Poreska uprava prodala nekretnine radi naplate poreskog duga. Otvoren postupak likvidacije. Firma izbrisana iz Sudskog registra 2017.g. Firma zvanično ne postoji. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Ajamer Lukavac	4.682	Potraživanje iz 2003.godine. Dana 28.12.2005.g.donesena presuda u korist Pobjeda dd. Tražena klauzula pravosnažnosti, i traženi podaci o računu. Tražen izvod iz Sudskog registra. Sud obavjestio društvo da firma i dalje postoji-nije ugašena. U Centralnoj banci provjereno da su svi računi ugašeni. Traženi bilansi iz Porezne uprave. Porezna uprava ne da bilanse. Ponovo traženi podaci od Poreske uprave,MUP-a i gruntovnice 07.04.2011.godine. Poreska ne da podatke. Nema vozila u svom vlasništvu. Poreska uprava izvršila prodaju imovine zbog neizmirenih poreza (prodaju vrši Poreska uprava a ne sud). Firme nema na terenu. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Haris Srkalović	6.130	Potraživanje iz 2004.godine. Obaveze po osnovu ugovora o dodjeli stipendije broj 2417/91 od 21.02.1991.godine. Donesena presuda zbog propuštanja u korist Pobjeda 30.03.2011.godine. Presuda postala pravosnažna. Provjereno u gruntovnici 03.2014.godine, nema nikakvih nekretnina u vlasništvu (živi i radi u Njemačkoj. Ponovo provjereno 2018.godine, nema nekretnina (i dalje u Njemačkoj). (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
M-Dikata Sarajevo	6.300	Potraživanje iz 2004.godine. Sud predložio medijaciju.Dana 20.03.2007.godine održano glavno ročište. Donesena presuda u korist Pobjeda dd 2007.godine. Presuda postala pravosnažna. Traženi podaci iz Registariskog suda. U Registariskom sudu firma i dalje postoji-nije brisana. Kod Centralne banke provjereno, svi računi blokirani. Kod MUP-a provjereno, nema motornih vozila. Traženi podaci od Poreske uprave i Poreska uprava ne da bilanse. Ponovo traženi podaci od Poreske uprave, MUP-a i gruntovnice 06.04.2011.godine. Nema vozila ni nekretnina. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Mels Bukva	12.323	Potraživanje iz 2005.godine. Urgirano zakazivanje ročište. Tuženi dao odgovor na tužbu. Zakazano pripremno ročište 10.04.2007.godine.U toku 2007.godine donesena presuda u korist Pobjeda dd. Firma nije ugašena ali nepostoji na terenu (nema nikakve imovine i ne posluje). Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Ministarstvo odbrane FBiH	6.524	Potraživanje iz 1997.godine, Precizirana tužba i tužena FBiH 08.04.2008. Zakazano ročište 22.10.2008.godine, ročište odgodjeno za 15.12.08. Nastavak pripremnog ročišta zakazan za 02.03.2009.godine. Nastavak ročišta 01.11.2010.godine. Ročište odgodjeno za 02.03.2011.godine. Sudija bio bolestan i odgodjeno ročište za juli 2011.godine. Ročište odgodjeno za 12.2011.godine pa opet odgodjeno za 05.2012.godine. Dana 05.12.2012.godine donesena presuda u korist Pobjeda dd. Tuženi uložio žalbu. Pobjeda poslala odgovor na žalbu, a drugostepenom presudom potvrđena prvostepena presuda u korist Pobjeda, uz male korekcije u dijelu kamate. Čeka se ishod velike tužbe koju vodi advokat. Ova dva predmeta su povezana, dva puta tuženi isti račun. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-moguća naplata.)
Metalmerc Kiseljak	3.346	Potraživanje iz 2013.godine. Tužba zbog neplaćenih obaveza po računima i isplaćenih troškova za službeno putovanje vozaču Metalmerca. Dana 09.01.2014.godine donesena presuda u korist Pobjeda zbog propuštanja. Ima motorna vozila-provjereno. Poslat zahtjev za ZK izvadak. Poslat prijedlog za izvršenje. Sud zatražio da Pobjeda precizira prijedlog za izvršenje. Poslat precizirani prijedlog za izvršenje. Sud odobrio izvršenje i

		potraživanje stavljeno u red naplate (sva imovina blokirana i pitanje hoće li ista ostati da bi se Pobjeda naplatila). Urgirana dostava podataka od suda. Pobjeda tražila promjenu predmeta izvršenja u 2018.godini. Imovina prodana od strane poreske uprave. Sud obustavio izvršni postupak. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Relko Banja Luka	3.065	Potraživanje iz 2014.godine. Dana 03.08.2015.godine sud donio presudu zbog propuštanja u korist Pobjeda dd. Tražili od suda klauzulu pravosnažnosti. Svi računi blokirani od 2011.godine. Imao je jedno vozilo koje je objavljeno 2014.godine. Nema nekretnina u vlasništvu. Provjereno, firme nema na terenu. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Metal MM Derventa	316	Potraživanje iz 2017.godine Dana 25.04.2017.godine sud donio presudu u korist Pobjeda zbog propuštanja. Poslat prijedlog za izvršenje na pokretnim stvarima 19.11.2018.godine. Sudski izvršilac pokušao izvršenje ali na pomenutoj adresi nema tuženog. Sud tražio da se dostavi nova adresa. Provjereno na terenu, nema više takve firme, otvorena druga firma. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)
Galax Elektronik	597	Postupak u toku. Tuženi tražio vansudsku nagodbu. Pobjeda poslala potpisanu nagodbu, ali tuženi nije vratio potpisani sa svoje strane. Platili prvu ratu kako je dogovoreno usmeno i prestali sa plaćanjem. I dalje se vrši pritisak za nastavak plaćanja. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-moguća naplata.)
Kardan doo Tešanj	1.202	Tužba zbog neplaćenih računa. Sud donio presudu zbog propuštanja u korist Pobjeda dana 14.01.2020.godine. Firma izbrisana iz sudskog registra 07.02.2020.godine. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-nije naplativo-otpis.)

Evidencija prijavljenih potraživanja u stečajnom postupku:

KUPAC	V.S.	Status spora na dan 31.12.2022.
Metalno dd Zenica	436	Tužba zbog neplaćenih računa. Presuda zbog propuštanja u korist Pobjeda dd od 09.02.2016.godine. Otvoren stečaj a Pobjeda naknadno saznala za stečaj i zakasnila sa prijavom u stečaju. Ne može se naplatiti. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-procjena da nije naplativo. Prijedlog za otpis)
BNT Hidraulika dd Novi Travnik	1.055	Podnesena prijava potraživanja u stečajnom postupku. Nije ranije vođen sudski spor. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-postoji mogućnost djelimične naplate.)
Rudstroj dd Kakanj	905	Tužba zbog neplaćenih računa. Tuženi poslao odgovor na tužbu. Održano glavno ročište. Otvoren stečaj. Sud prekinuo parnični postupak. Podnešena prijava potraživanja u stečajnom postupku. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-minimalna mogućnost naplate.)
Autotehnik doo Gradačac	486	Tužba zbog neplaćenih računa. Sud donio presuda zbog propuštanja u korist Pobjeda dd od 24.04.2017.godine. Otvoren stečaj. Podnešena prijava potraživanja u stečajnom postupku. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-minimalna mogućnost naplate.)
Helios dd Banovići	34.525	Tužba zbog neplaćenih računa. Potpisan protokol o izmirenju duga dana 17.02.2017.godine, koji ne poštuju. U odgovoru naveli da nisu u mogućnosti ispoštovati protokol zbog loše situacije u firmi. Otvoren stečaj. Sud prekinuo parnični postupak. Podnešena prijava potraživanja u stečajnom postupku. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-postoji mogućnost minimalne naplate.)
TRD dd Vareš	2.817	Tužba zbog neplaćenih računa. U odgovoru naveo da ne osporava dug, ali je u teškoj situaciji. Održano pripremno i glavno ročište. Donesena presuda u korist Pobjeda dd dana 22.12.2017.godine. Otvoren stečaj. Podnešena prijava potraživanja u stečaju. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-minimalna mogućnost naplate.)

Pregled aktivnih tužbi protiv Pobjeda d.d.:

TUŽITELJ	V.S.	Status spora na dan 31.12.2022.
Famos Holding Hrasnica	532	Potraživanje iz 1992.godine. U 2009.godini sud dostavio rješenje o dozvoli izvršenja. Pobjeda uložila prigovor. U 2010.godini predmet upućen na parnicu. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-procjena da će odustati od postupka, jer kada se denominira dug nemaju računa voditi postupak.)
Šaćirović Mustafa	11.415	Potraživanje iz 2012.godine. Tužitelj na osnovu presude podnio zahtjev za izvršenje na stvarima Metalorada. Traži od Pobjeda da preda stvari Metalorada koje se nalaze kod Pobjeda prema sudskoj nagodbi od 14.09.2010.godine. Dana 30.05.2012.godine Pobjeda uložila prigovor koji je djelimično usvojen za stvari koje su predate Metaloradu po sudskoj nagodbi. Za ostale stvari koje tuženi traži, Pobjedi je naloženo da iste preda. U 2015.godini sud zakazao izvršenje, izložene činjenice i dokazi sudskom izvršitelju. Još uvijek nema rješenje suda po izjašnjenju Pobjeda d.d, niti je sud kontaktirao Pobjedu nakon što je sudu predala svoje dokaze. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-za ostale stvari koje potražuju nemaju dokaza da se nalaze kod Pobjeda. Odnosi sa Metaloradom su ranije definitivno raskršćeni u sporu koji se vodio između Pobjeda i Metalorada, a u kojem je zaključena sudska nagodba i Pobjeda je ispoštovala sve obaveze po sudskoj nagodbi.)
Famos Hrasnica	27.113	Potraživanje iz 1991.godine. Rješenje o izvršenju 2003.godine stavljeno van snage i predmet upućen na parnicu. Predmet ponovo aktiviran u 2012.godini. U pobjedi preračunato da denominacijom dug iznosi 0,0027113 KM. Telefonski razgovor sa tužiteljem, obećano povlačenje tužbe. Do kraja 2022.godine nije došlo rješenje od suda o obustavi postupka. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-procjena da će odustati od postupka, jer kada se denominira dug nemaju računa voditi postupak.)

Kukić Irsan Travnik	12.234	Skoro identičan predmet kao kod Šaćirović Mustafe. U ovom slučaju advokat Kukić Irsan je ranije 2011.godine zastupao radnike bivšeg Metalorada pa mu nisu platili naknadu, pa sada traži od Pobjede da isporuči stvari koje su vlasništvo Metalorada kako bi se iste prodale. Dana 03.11.2020.godine bio je sudski izvršitelj u livnici Pobjede zajedno sa Kukić Irsanom, pokušao je popis, data dokumentacija da su sve stvari predate Metaloradu 2010.godine. Do sada nije došao više nikakav dopis. (MIŠLJENJE PRAVNIKA-za ostale stvari koje potražuju nemaju dokaza da se nalaze kod Pobjede. Odnosi sa Metaloradom su ranije definitivno rasčišćeni u sporu koji se vodio između Pobjede i Metalorada, a u kojem je zaključena sudska nagodba i Pobjeda je ispoštovala sve obaveze prema sudskoj nagodbi.)
---------------------	--------	---

19. Događaji nakon datuma bilansa

Nakon datuma bilansiranja za 2022. godinu nema značajnijih događaja koji bi zahtijevali korekcije ili objavljivanja u finansijskim izvještajima.

20. Analiza finansijskih pokazatelja

Finansijski pokazatelji su najraširenije sredstvo finansijske analize i mogu dati dobar pregled preduzeća i naglasiti njegove slabosti i snage. Finansijski pokazatelji su dobri u onoj mjeri u kojoj su dobre pretpostavke na kojima se oni temelje tako da korisnost i upotrebljivost pokazatelja primarno zavisi od tačnosti finansijskih izvještaja i predviđanja na osnovu kojih su izračunati ti pokazatelji.

20.1. Pokazatelji likvidnosti – sposobnost preduzeća da odgovori na kratkoročne finansijske obaveze

	$\frac{\text{Novac+Potraživanja+Zalihe}}{\text{Kratkoročne obaveze}} = \frac{15.518.288}{9.150.559} = 1,70$
Tekući odnos	

Odnos obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza, odnosno tekući odnos je općeprihvatljiv iznad 2:1, odnosno svaka marka kratkoročnih obaveza treba da bude pokrivena sa 2 KM kratkoročnih sredstava. Svaka marka kratkoročnih obaveza pokrivena je sa 1,70 KM kratkoročnih sredstava.

	$\frac{\text{Novac+Potraživanja}}{\text{Kratkoročne obaveze}} = \frac{5.841.983}{9.150.559} = 0,64$
Brzi odnos	

On se u praksi izračunava iz razloga što zalihe, u pravilu, predstavljaju obrtna sredstva najnižeg stepena likvidnosti. Brzi odnos se može smatrati prihvatljivim ukoliko je svaka marka kratkoročnih obaveza pokrivena sa 1 KM kratkoročnih sredstava. Svaka marka kratkoročnih obaveza pokrivena je sa 0,64 KM kratkoročnih sredstava.

	$\frac{\text{Novac+Ekvivalenti}}{\text{Obrtna sredstva}} = \frac{92.964}{15.518.288} = 0,01$
Novčani odnos	

Ovaj pokazatelj predstavlja odnos trenutno raspoloživih sredstava najvišeg stepena likvidnosti i ukupnih kratkoročnih sredstava i teoretski je prihvatljiv kada novac i ekvivalenti novca predstavljaju najmanje 30 % od ukupnih kratkoročnih obaveza ili 15 % kratkoročnih sredstava. Novčana sredstva Društva, na dan bilansa, iznose oko 1 % kratkoročnih obaveza, odnosno oko 1 % kratkoročnih sredstava.

U strukturi kratkoročnih sredstava potraživanja učestvuju sa oko 37 %, a vrijeme potrebno da se potraživanja konvertuju u novac je:

	$\frac{\text{Godišnja prodaja na kredit}}{\text{Obrt potraživanja}} = \frac{24.054.038}{4,50}$
Obrt potraživanja	

Prosječna potraživanja	5.345.110
------------------------	-----------

Potraživanja se konvertuju u gotov novac za oko 81 dan (365/4,50).

Zalihe, kao najnelikvidniji dio tekućih sredstava, pojedinačno imaju najveće učešće u tekućim sredstvima (62%), a vrijeme potrebno da se zalihe obrnu je:

	Troškovi prodane robe	23.998.569	
Obrt zaliha	=-----=	-----=	2,65
	Prosječne zalihe	9.050.583	

Zalihe se obrnu u prosjeku za 138 dana (365/2,65).

Poslovni ciklus= Obrt potraživanja + Obrta zaliha=81 dan + 138 dana =219 dana

Poslovni ciklus traje oko 219 dana. Poslovni ciklus je zbir obrta zaliha i obrta potraživanja u danima. To je, dakle, prosječno vrijeme od momenta nabavke zaliha do momenta konverzije potraživanja u gotov novac.

	Ukupne nabavke	20.626.170	
Obrt obaveza	=-----=	-----=	5,91
	Prosječne obaveze	3.487.301	


Prosječan period obrta obaveza prema dobavljačima je 65 dana (365/5,91).

Racio obrta ukupne poslovne imovine pokazuje koliko je svaka marka angažovane imovine proizvela prihoda tj. svaka marka uložene imovine rezultirala je sa oko 0,77 KM operativnog prihoda:

	Vrijednost prodatih proizvoda	24.054.038	
Obrt imovine	=-----=	-----=	0,77
	Aktiva	31.137.958	


Ukupna imovina obrne se manje od 1 puta u toku godine.

Pokazatelji likvidnosti



	2018	2019	2020	2021	2022
— Tekući odnos	1,48	1,49	1,72	1,70	1,70
— Brzi odnos	0,42	0,33	0,65	0,63	0,64
— Novčani odnos	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01
— Obrt potraživanja	7,31	6,81	6,02	5,35	4,50
— Obrt zaliha	2,62	2,17	2,39	2,87	2,65
— Obrt imovine	0,82	0,70	0,76	0,85	0,77

Pokazatelji obrta



	2018	2019	2020	2021	2022
— Prosječan period naplate (u danima)	50	54	61	68	81
— Prosječan period prodaje zaliha (u danima)	139	168	153	127	138

Pokazatelji likvidnosti izraženi kroz tekući i brzi odnos su oko prošlogodišnje nivoa. Novčani odnos je generalno nizak u kompletnom periodu.

Pokazatelji aktivnosti (obrt) su zabilježili slijedeće vrijednosti:

- prosječno vrijeme potrebno da se ukupna potraživanja konvertuju u novac je produženo sa 68 dan na 81 dan
- obrt zaliha produžen sa 127 dana na 138 dana
- poslovni ciklus, kao prosječno vrijeme od momenta nabavke zaliha do momenta konverzije potraživanja u gotov novac, pogoršan i produžen sa 195 dana na 219 dana
- obrt ukupne imovine (tekuće i netekuće) pogoršan sa 0,85 na 0,77


20.2. Pokazatelji zaduženosti

$$\text{Pokazatelj zaduženosti} = \frac{\text{Ukupne obaveze}}{\text{Aktiva}} = \frac{9.632.361}{31.137.958} = 0,31$$

U 2022. godini "Pobjeda" dd se finansira sa 31 % tuđih sredstava. Saglasno zlatnim pravilima finansiranja pokazatelj zaduženosti je prihvatljiv ukoliko ukupne obaveze čine do 50 % aktive.

$$\text{Omjer duga i kapitala} = \frac{\text{Ukupne obaveze}}{\text{Kapital}} = \frac{9.632.361}{21.505.597} = 0,45$$

Smatra se da se privredni subjekat ne bi trebao zaduživati iznad vrijednosti vlasničke glavnice da bi odnos bio zadovoljavajući. Na svaku novčanu jedinicu kapitala trebalo bi biti pozajmljeno maksimalno 1 KM tuđih sredstava. Na svaku novčanu jedinicu kapitala pozajmljeno je 0,45 KM tuđih sredstava.



Pokazatelji zaduženosti su pogoršani u odnosu na prethodnu godinu, ali su u potpunom posmatranom periodu ispod granice koja se saglasno „zlatnim pravilima finansiranja“ smatra kritičnom.

$$\text{Odnos pokrića kamata} = \frac{\text{Operativna dobit}}{\text{Troškovi kamata}} = \frac{55.469}{62.815} = 0,88$$

Odnos pokrića kamata treba da je veći od 1,0 da se kamate mogu nesmetano pokrивati, odnosno operativna profitna marža treba da bude na nivou koji omogućava pokriće troškova finansiranja i dobitak za vlasnika kapitala. Društvo iz operativne dobiti može nesmetano finansirati svoje rashode finansiranja.

20.3. Pokazatelji profitabilnosti

	Operativna dobit	55.469	
Operativna marža	=-----=	-----	x 100 = 0,23 %
	Vrijednost prodatih proizvoda	24.054.038	

Operativna marža pokazuje da društvu po podmirenju svih troškova izuzev troškova finansiranja ostaje 0,23 % prihoda za podmirenje troškova finansiranja i ostvarenje dobitka za vlasnike kapitala.

	Neto dobit	60.242	
Neto profitna marža	=-----=	-----	x 100 = 0,25 %
	Vrijednost prodatih proizvoda	24.054.038	


Ovaj pokazatelj ukazuje na postotak ukupnog prihoda koji se pretvara u zaradu preduzeća tako da na svaku marku prihoda od prodaje ostaje 0,25 % zarade.

	Operativna dobit	55.469	
Povrat na imovinu	=-----=	-----	x 100 = 0,18 %
	Aktiva	31.137.958	

Prinos na ukupnu aktivu je najbolja mjera operativne efikasnosti preduzeća iz razloga što on pruža informacije o povratu na svu imovinu koja se nalazi u preduzeću. Na svaku novčanu jedinicu aktive ostvaruje se oko 0,18 % operativnog dobitka.

	Neto dobit	60.242	
Povrat na kapital	=-----=	-----	x 100 = 0,28 %
	Kapital	21.505.597	

Na svaku novčanu jedinicu kapitala ostvareno je 0,28 % dobitka.



Pokazatelji profitabilnosti prodaje, izraženi kroz operativnu i neto profitnu maržu, kao i pokazatelji rentabilnosti imovine izraženi kroz povrat na imovinu i povrat na kapital, pogoršani su u odnosu na prethodnu godinu, i na najnižem su nivou u kompletnom posmatranom periodu.